کلامِ صمد جاؔن

مُصنّف

عبدالصمد جان المعروفِ جاؔن صأب
(می باغ، برین نشاط)

ترتیب وشائع کار

غلام محمد جان (می باغ، برین)

کتابہِ ہُند ناو	:	کلامِ صمد جانؔ
شاعر	:	عبدالصمد جان، المعروف جانؔ صاب
گوڈنیک چھاپ	:	۱۹_۲۰۱۸ء
صفہٕ	:	۱۱۸
تعداد	:	۱۰۰۰
کمپیوٹر کمپوزنگ	:	یو سی کمپیوٹرس، مندر باغ، سرینگر Mobile: 9906491276
پروف ریڈنگ	:	غلام محمد جان
مول	:	-/300روپیہ
ترتیب وشائع کار	:	غلام محمد جان

کتاب میلنُک پتا:

❁ غلام محمد جان، می باغ، برین نشاط (9858422226)

❁ ABC پبلشنگ ہاوس، بربرشاہ، سرینگر

ترتیب

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
20	ہامیانہٕ پانوٕ کُتھ چھوٗنےٚ زانہہ تہٕ سوٚنےٚ نو	42
21	چانہٕ لوٗلےٚ شیٖری مےٚ چمن	44
22	چھُ نےٚ بازار گنہٕ جایہٕ مُلۍ یےٚ لو	46
23	چھس بہٕ سائل کوٗت کال پڑارے	47
24	پتےٚ میٚے ستۍ ہاوے تُتیے	49
25	اور کوٗت گژھکھ رنگہٕ واوٕ ج یے	51
26	یہٕ اُلفت ونتہٕ پیر ونشہٕ کوٚمن	52
27	ہیٚر بون پتہٕ بروٗنٹھ چاٗنی رحمت	53
28	یہٕ کتھ بوزٕ ےٚ مےٚ مُلتانے	54
29	تتھ جایہٕ واٚتتھ وُچھ توٗلےٚ میٚہ کوٗت	56
30	باٚلۍ گژھ وےٚ شالہٕ ماٗرن	58
31	زاٗنی والہٕ زان کرکیاہ لبہٕ غاٗر زان	60
32	وندٕ سےٚ قبلہٕ کرزن یے	62
33	وُچھ پوٗش پھٔلۍ متۍ ہیے	64
34	ہتےٚ باٚلۍ یے بوزیم چون	65
35	میٚہ کوٚر نم بُسہٕ بسےٚ	67
36	مےٚ تھوٚ وٚس پوشہٕ ڈاٗلی	69
37	کُنبر نیرتھ موٗر گوٗژھ خاٗلی	71
38	ظوٗن تھاوسون بنہٕ سونٕ زری وانے	73
39	دلبر روٗ ٹھُم ڈوٗل میوٗن ہوشو	75
40	لولہٕ کُنڈۍ چھم میٚہ چاٗنی	76
41	غم بیٚلہٕ ترٛاو کھ روز بے غم	78
42	پوٗشن کرانہار	79

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر

❁❁❁

اِنتساب

تِمن خوش نصیبن تہٕ نیک بخت انسانن ہٕنٛدِ ناوٕ یِم پننہٕ نوٕ
خُدا داد صلاحِیتو سٟتؠ عالمِ انسانٔیت کہِ سٕۄ دوبہبوٗ دخاطرٕ تمام
مشکلاتو تہٕ مصائبو باوجود بلا لحاظ مذہب وملت، رنگ ونسل تہٕ
ذات و پات راتھ دوہ ربّ سٕنٛدِ رضا باپتھ بے لوث پأٹھؠ
سرگرمِ عمل چھِ۔

غلام محمد جان

عبدالصمد جان......اکھ مختصر زان

کٲشِرِ منز چھِ واریاہ صوفی شاعر یِہُند کلام مقبوٗل آسِتھ تہٕ پزٕنہٕ پٲٹھی شایع چھُنہٕ سپُدمُت۔ تِتھی وے شاعرو منزٕ چھُ عبدالصمد جان تہٕ اکھ صوٗفی شاعر یِہُند واریاہ کلام کتٲبی صورتس منز بازرس واتنا آمُت چھُ یُس تِہِندی باپتھر تہٕ منکتہٕ نِچوی غلام محمد جان صاٮ۪بن ۱۹۹۶ء منز ''سرِّ اسرار'' ناوٕ شایع کوٚرمُت اوس۔ عبدالصمد جان اوس چھُ دسمبر ۱۹۲۲ عیسوی منز برین محلّہ می باغ یُس سرینگرِ پٮ۪ٹھٕ تقریباً داہ کلومیٹر دوٗر چھُ زامُت تہٕ تہٕ پرٕتھیوٚمُت تہِ۔ تِہٕندی وٲرث تہِ چھِ امے محلکی بٔسکین دار۔ جان صاٮ۪بٕنۍ والدِ محترم مرحوم محمد رمضان جان آسی پننۍ ضروریاتِ زندگی تجھِ بچھِ کرِتھ گزاران۔ سُہ اوس نہٕ شاعر مگر معرفتُک تھوٚد مقام اوسُس حاصِل۔ جان صاٮ۪ب اوس وُنہِ پنداہ وُہرٕ ے ییٚلہِ وٲلِد صاٮ۪ب گزریوٚس۔ وٲلدصاٮ۪بنہِ مرنہٕ پتہٕ پیٚیہ تس پننین لوکٹین دون بایَن تہٕ دون بینین ہنز پرورِش کرٕنی۔ یوہے وجہ چھُ زِ جان صاٮ۪ب ہیٚکی نہٕ دُنیاوی تعلیم پرٕتھ۔

مرحوم جان صابس اوس شُری پانہٕ پیٹھے شاعری کرنک شوق گنیوٚمت۔ سُہ لوٚگ جوانی منز ے شاعری کرنہٕ۔ شاعری ستی ستی اوس سُہ شریعتک تہٕ پابند۔ لوکچار ہے منز پڑاوِن قرآنی تعلیم۔ سُہ اوس نمازِ پنجگانک تہٕ نمازِ تہجدُک تہٕ پابند۔ جان صابنہٕ گوڈٕ کالچ شاعری گیہ ضایہ تِکیازِ سو آیہ نہٕ جمع کرنہٕ۔

جان صاب نو اسلافو اس احمد صاب تارٕبلی سنز دستِ بیعت کرمژ۔ جان صابن کر پننس مرشدِ پیر حضرت بدرالدینؒ تارٕبلی سنز واریاہس کالس خدمت تہٕ تس گیہ معرفت تہٕ حاصِل تہٕ منزِل تہٕ کرِکھ طے۔ بدرالدین صابنہٕ دنیا منزٕ نیرنہٕ پتہٕ اسی جان صاب تہندِس فرزند قمرالدین صاب تارٕبلی سندِس خدمتس منز یوان گژھان۔ قمرالدین تارٕبلی چھِ لوکچہٕ وانسہِ منزٕ ے یہ دنیا ترٲوِتھ گامتی۔ قمرالدین صابن اس جان صابس نصیحت کرمژ زِمیانہِ مرنہٕ پتہٕ تھاوی زِ میانین شُر بن نظر گزر۔ اِوکنی اسی جان صاب تہندِ مرنہٕ پتہٕ تہٕ تہندی ہے گرس منز روزان تہٕ قمرالدین صاب نبن وارٕث درن ہُند خیال تھاوان۔

جان صاب گو ۲۰ ردسمبر ۱۹۹۴ عیسوی بروزِ برسوار رحمتِ حق۔ سُہ آو پنہٕ نِسے گامس منز دفن کرنہٕ۔ تس نِشہِ اسی وادی ہِند بوطرفا توپیٹھ مرید یژھِ تہٕ پژھِ واتان تہٕ ییمو ے مرید وبنو وجان صابُن روضہ تہٕ۔

جان صابن اس زندگی ہِندِس اکثر وقتس گوشہ نشینی اختیار کرمژ۔ تمی

اوس پننہِ شاعری ہُند آغاز جنگلس منزٕ ے کوٚرمُت یوٚت سُہ وِزِ وِز گژھان اوس۔ سُہ اوس کتھِ کم کران۔ سُہ اوس پننٕہ نبن مُریدنٕ دنیاہس لور نہٕ روزنٕچ نصیحت کران۔ جان صأب اوس اکھ اَن پڑھ شاعر مگر تِمس اوس عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رُمس رُمس ییمہِ کِنۍ تِمس معرفتُک تھوٚد مقام حاصِل سپُد۔ تِمہِ ہِندی نعت چھِ لامثال۔

جان صأبنس کلامس منز چھِ ''ہزار داستان''، ''اکہٕ ننِدُن''، ''چھانہٕ کوٗر''، ''بنیادِ آدم''، ''معجزہٕ نبیؐ''، ''گریسی کوٗر''، ''ڈٕبی کوٗر''، ''وأنی کوٗر''، ''یوسف نامہٕ''، ''پہلی کوٗر'' تہٕ قصہٕ شیخ صناعتہٕ شأمِل۔

غلام محمد جان
مِی باغ، برین نشاط

نعتیہ کلام

مُرشیدِ پاکو بۄزِو سلام — مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

یا نبیؐ تھۆد تلِو چشمِ بادام — مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ حمدو صلوٰۃ — لتس تیمی پأدِ کۆر دوہ تےَ راتھ

ستھ زمین آسمان بیٚیہِ شہر و گام — مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

مکہٕ مدینہٕ کہِ تاجدارو — پأری پأری لگہٕ یو گاش دارو

شین طرفَن منز چونُے ناو — مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

ریزٕ ریزٕ کۆرنم عشقہٕ تبرے — کیٚاہ طبیباہ یِکھ نا سون خبرے

ییمن لولہٕ زخمن کرُم مہلام — مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

پانہٕ میٚانہِ ییتھ نو گرِژھی منہم — بیٚیتہِ نو پوشوٗن چھُنہٕ کأنسہِ دَم

بۆڈ علم ، علم چھُے اُلف میم لام — مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

یا نبیؐ قدمن وندَے زُو جان — اکھ دَما ہأوی تو نازنین پان

ڈیڈِ تل چھِ پیاران خاص تےَ عام — مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

بے آرام چھُس چھُم نہٕ آرام　　　خۄنِ دِل پنہٕ نُے چوم اکھ دام

پاسِ حسنینؓ ووٗنی دِیم آرام　　　مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

یِی مےٚ لیوٚ کھنَم روزِ ازلَس　　　تتھ روز وومیدوار فضل وکرمَس

ما روش صمد جانہٕ وُنہِ چھُکھ ژٕ خام

مالہٕ جانہٕ بہٕ ہا چھُس چونُے غلام

❀❀❀

نعت

اُمتَس پَے چون سوری نہٕ زانٛہہ — یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہنٛدی شاہ
پپر چھُم دستگیر ناو چھِس گہہ — یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہنٛدی شاہ
اُلاہ چاۓنی چھَس بہٕ نجداہ — پادَن چانِین کرے سُجداہ
اُمتی چون چھُس بخشتم راہ — یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہنٛدی شاہ
پکنس چاۓنس مُشکاہ پِوان — اتھ جایہِ عاشق وٕسی چھِہ پیوان
رُخ چون زُلف تے قَد چھُ بالاہ — یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہنٛدی شاہ
ژٕچھِہ رَس میچھر ژِی نِشہِ دژاو — عشقہٕ چہِ دیگہِ منٛز انتم چھاو
ییٚنہٕ چانہِ عالمس ییٚتہِ پیٚو گاہ — یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہنٛدی شاہ
پردَس تل چھُے جامہٕ نألی — تیمی کوٚر دیدار سُہ ما خأَلی
شمع ڈیشِتھ سأری سے چھُ لاہ — یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہنٛدی شاہ

مطلب ٲنٛ تھےٚ اتھ منٛز سَن   شریعت پالُن ییٚنہٕ ژھینہٕ پَن
نہٕ چھُ تتہٕ دیو جِن نہٕ چھِ تتہٕ پڑاہ   یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہٕندی شاہ
ژون ءستی نیرِتھ شبن ءستی زان   سٲتم چھُے ژالُن عشقُن کان
سٲجدٕ کر کعبس امام چھِی باہ   یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہٕندی شاہ
سیر یلہٕ ترٲوِتھ پھُلیاہ ہٲوِتھ   بٲوِتھ گوکھو سیرِ اسرار
آلو گٲری تھےٚ بوز تم عرضاہ   یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہٕندی شاہ
پیٚنہٕ نبن گوہن اوس تولانٚ   کھُولان اوُسس پیٚنُے راز

باز پییہٕ صمد جانؔ چون چھُس تمناہ
یا نبیؐ تُہی چھِوٕ شَہن ہٕندی شاہ

❀❀❀

دُنیا زانتن ناپائیدأری اِد مالہِ پھیری یو
از پگاہ روٗح میوٗن خوش پأٹھی نیری اِد مالہِ پھیری یو
ماجہِ ییلہِ زایوس دُنیاہس آیوس کوٚڈ ہَس مُژی بازأری
ماجہِ ہِندی دَر دِل وُچھنہِ آم سأری اِد مالہِ پھیری یو
شِہ وُہر وأتِتھ ژوو ہَس مدرس مول موج ءِستی ءِستی آم
ہٮ۪یہِ ما کانٛہہ ہٮ۪یم پیٚژ غم خأری اِد مالہِ پھیری یو
بَاہ وُہر وأتِتھ سپدُس زأنی کار پیٚرن میٚہ گُر نم زان
دوہ آیہِ نزدیک دعویٰ دأری اِد مالہِ پھیری یو
وُہ وُہر وأتِتھ پوٗرِ ہَس مہراز شوٗرِ ہَس ہووُر گُن
ہوٗرِ آیہِ ونوان خوش گۓ سأری اِد مالہِ پھیری یو
شیٹھ وُہر وأتِتھ کیاز چھُکھ روشان ییٚتہِ کس پوشہِ سمسار
توبہِ کر جَل جَل ژاو بدکأری اِد مالہِ پھیری یو
حض عزرائیل آمو نادس وعدس کیٚاہ دپہِ یو
سأری ہیے سکندر وُچھن انوأری اِد مالہِ پھیری یو

ہیٚرِ کنہٕ والنم بونہٕ کنہٕ ساوٕ نم ہاونم تورِچ مِسال
گُٹھِ میانہٕ داربن جَل گژھن تاٴری اِدِ مالہِ پھیری یو
جامہٕ نالہِ کڈنم پچہٕ پٹھ تھاونم تژاو نم ودنِچ باکھ
نارِ ستی آبہٕ ہن تژاونم میٚہ ساٴری اِدِ مالہِ پھیری یو
کفناہ ولنم اَدرِس پانس لیکھنم آیہٕ قرآن
پیرِ میانہٕ رحمت تھاوتم میٚہ جاٴری اِدِ مالہِ پھیری یو
ڈولہِ منز تھاونم ٹھانڈٕہَن کرنم شُری تہٕ باٴژ لایِنَم میٚہ ناد
کمہِ وتہِ ڈبہِ تلو سیٚمب میاٴنی نیری اِدِ مالہِ پھیری یو
تژاٴوِتھ پنہٕ مو اند ماٴدانس مےٚ تہٕ غاٴرزانس کیاہ چھِ کاٴم
دستگیرٕ جنتس دِتم انواٴری اِدِ مالہِ پھیری یو
تل گار والنم زِے دارِ ہاونم تژاونم میٚژِ ہِنٛدی امبار
صمدجانؔ نبیسؐ کران انتظاٴری اِدِ مالہِ پھیری یو

❀❀❀

بہٕ ہا مانہٕ ریٚنٛز وأجتھس مدَے کۆت ودَے میٲنہٕ ماشوقو
لولہٕ جگرس گُری تھم زدَے کۆت ودَے میٲنہٕ ماشوقو
ماجہِ مأژلس کڈ تھس ژۆرے دۆرِ دۆرے تنٛبلأوتھس
گیس بے تاب دزالیس حدے کۆت ودَے میٲنہٕ ماشوقو
میٚوٕ أستھ چھُم کتہِ میٚوے بانہٕ رۆستے بہٕ کیاہ پیٚوے
بیٚتہِ نہٕ میٚوٕ چھُم تتہِ کیاہ قدَے کۆت ودَے میٲنہٕ ماشوقو
بے رنگ چھُم رنگرواٲنی رنگ مےٚ دِیُت نم أمی عشقہٕ واٲنی
توتہِ چاٲنی نیک یا بدے کۆت ودَے میٲنہٕ ماشوقو
جنگلس منز ژۆٹھس دیودار لرِ ترٲو تھس کینہہ ماچھے عار
وٗسر پیوسے کۆت گوم قدے کۆت ودَے میٲنہٕ ماشوقو
شپنہٕ مأنیاہ گأجتھس بہٕ تاپَن وارِ وارے وٗجنَس جہاتن
عشقس لُجس
تتہِ سر قدے کۆت ودَے میٲنہٕ ماشوقو

غمہٕ ستی دم گوم جگرس شام سپدیوٚم وقتے دیگرس
حدٕ نیرِتھ گوس بے حدے کوٗت ودٚے میٛانہٕ ماشوقو
وٗنی رُباعی أمی صمد جانٓن یِہُے معنے سنہٕ با زانن
بے صبرس بنہٕ صبر ادے کوٗت ودٚے میٛانہٕ ماشوقو

❀❀❀

نعتِ شریف

ژٕ ے چھے رحمت مُژٕر تم بر　فضل کر یا رسولؐ اللہ
گوناہ گٔری گٔری بٔرِم دفتر　فضل کر یا رسولؐ اللہ
گرے وڑ ایوس لوٗسم میٚہ پاد　دِمَے نالہٕ ژٕ بوز فریاد
کرٕم نظراہ کاسُم میٚہ شر　فضل کر یا رسولؐ اللہ
وندَے ژُو جان دوٚن پادَن　تھَوکھ نا گوش میٚہ فریادن
بہٕ چھُس بیمار سبٹھاہ ابتر　فضل کر یا رسولؐ اللہ
عنایت چون کُل عالمس　کُنی نظراہ سأری ہیے بس
یِنتے تتہٕ چھُکھ ژٕ سون رہبر　فضل کر یا رسولؐ اللہ
میٚہ تن ناوان گٔیم اُدی　بہٕ آس لاران ژٕ ے فریأدی
ژٕ چھُکھ رہبر شہنشاہ بَس　فضل کر یا رسولؐ اللہ
أنٛدٕری گوٚل سَے بہٕ دأنی دأنی　لِلّٰہ وَن تس گوناہ سأنی
یمن زخمن مے مہلام کر　فضل کر یا رسولؐ اللہ

ژٕے چھےٚ بُڈ حکم تاجدأری اَسہِ سارِ نٕے اُمیدوأری
ژٕ چھُکھ شیرن اندر شیرِ نر فضل کر یا رسولؐ اللہ

مٔدینس تۆری یَمےٚ فریأدی أتی باوَے أندرِم دأدی
جمع گری گری مےٚ عرضی پَر فضل کر یا رسولؐ اللہ

یِی گومے أتِمس باوَے یہِ دۆدمُت سینہٕ لتس ہاوَے
دِیُٛو داماہ مێہ آبِ کوثر فضل کر یا رسولؐ اللہ

تھرے تھرٕ چھَم کُنِس پانس گرِو نظراہ صمد جانٛس
ژٕے روٗس نا چھُم مێہ کانٛہہ یاور
فضل کر یا رسولؐ اللہ

❀❀❀

نعتیہ کلام

لال دِمہٕ یو لعلِ بدخشانہٕ لولو
جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو
سانہٕ روز تو تڑاو تو دُکانہٕ لولو
جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو
وَڑھِ واَنج پڑھِ سان کر تہٕ آلو
پان ہاو تو اَکھ دماہ میٔانہٕ لالو
آب پھیریم نیرِ نم ارمانہٕ لولو
جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو
ستہٕ ؤری شی دژالیس وتہٕ وُچھان
خدو خالس چانٔس ؤنی چھس دِوان
ییتہٕ تتہٕ ہو چھےٚ چانٔی آذانہٕ لولو
جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو
بَر مُژراو اَسہٕ ہاو پنُن رُخسار
راتھ دوہ چھس پژاران کران انتظار

مےٚ ناتوٲنہِ روٗس چھُم نہٕ کانٛہہ سہارٕ لولو

جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو

سایہِ کرتم پایہِ بڈِ چھُ سےَ نالان

سپنہٕ دۆ دُم تے چھَس سُے وۄنہہ للوان

شانہٕ بۆڈ چھُکھ تھدِ شانہٕ لولو

جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو

گژایہِ ماران عاشقَن تمبلاوان

دۆرِ دۆرے کیاہ زِ چھُکھ مُژراوان

اتھ وجودس پڑبتھ برِتھ خانہٕ لولو

جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو

چھَم حیاتی حیاتَس منز شۆبان

جامہٕ وٲلِتھ جامَن منز چھُ عرفان

ہلم دارِتھ چھُے صمد جانٕہؔ لولو

جان وندٕیو نبیؐ جانانہٕ لولو

❀❀❀

ذات چھم میلتھ ہر ذرٕ ذرس   پرٕس کر تہٕ احسان
وَرٕہول چھُ لوٗگمُت پننہٕ نِس ورٕس   پرٕس کر تہٕ احسان
تھوٗد ووتھ یاد کر قالوا بلیٰ   أئینگ مَلاہ سپدی دوٗر
وارٕ وارٕ تھٲنٛز بنہٕ اتھ دوٕدٕ ہرٕس   پرٕس کر تہٕ احسان
بُل ہوٗس چھے دَپان بہٕ بنیوٗس درویش   مے ہائب تسبیح تہٕ کھیش
عشقس زانہٕ عاشق یُس لوٗگ اتھ ورٕس   پرٕس کر تہٕ احسان
عاشق چھِ أندری دزان تہٕ رِوان   خوٗنِ پاک پننہٕ نُے چَوان
حمد و ثناء پرانٕ خأرس تہٕ شرٕس   پرٕس کر تہٕ احسان
سٕخی چھُ آباد بخیل چھُ بُرباد   سٕخی یس چھُ خاندان شاد
قاروٗنہٕ دولت چأنٛز کھٕرٕ یو خرٕس   پرٕس کر تہٕ احسان
مأ کِر چھُ مکروٗک جامہٕ نأٹی تڑاوان   فَقرٕس چھُ مندٕ چھاوان
موہرٕ چھُکھ بران طمعہٕ کِس گرٕس   پرٕس کر تہٕ احسان

گنڈِ ہوٚن چھُ روٗ چھمُت اُمی خاندارَن ہاٹنکل چھَس شوٗبان
ژھوٹہٕ ہوٚن واتان پزٕتھ گُنہِ گرٕس پرٕس کر تہٕ احسان
ووتھ بَن دِلِ غنی لولہٕ وَتھ چھے اُنی کتھِ ستی روز طلبگار
لولُک شمع زال دِلہٕ ٮ۪کس گرٕس پرٕس کر تہٕ احسان
حدِ روٗس چھُ ذٔری یاو بے حد پکان واو پپرس روٗس چھے ہیر وٕنی ناو
ژوٗرِ پاٹھی تھپھ لاے اُمِس رہبرس پرٕس کر تہٕ احسان
پوٚز وَن اپُز تراو صداقت پٔننی باو یارٕ بلہٕ ژٔے واتی ناو
موٚت چھے واتان پزٕتھ گُنہِ گرٕس پرٕس کر تہٕ احسان
صمد جانٓ پوٚزتہٕ کار یم یور آے تم چھی لاپرواے
موٚزتہٕ ہار شوٗبیاہ گگرٕس تہٕ خرس پرٕس کر تہٕ احسان

❁❁❁

غأفِلو یہِ کوکار چھےٚ پانس بکار کأنسہِ متہٕ دِتہٕ آزار
مدٕ وَس حدٕ روز تژاو یِم بدکار کأنسہِ متہٕ دِتہٕ آزار
مأل خور ما روز لگہٕ ہٕنٛدِس حقس نکھس کھسہٕ نے بار
لَے تھاو تتھ ستیٚ پَر ذکرِ اذکار کأنسہِ متہٕ دِتہٕ آزار
سودا ہیٚنہٕ نیر کوچَن گوڑٕ پھیر اِدٕ ہو بنگھ انسان
یِ ہیٚکھ تِ رَٹھ تِ کِن ژٕ بازار کأنسہِ متہٕ دِتہٕ آزار
حبہٕ ستیٚ سر بوز درؤدٕ تسی سوز اِدٕ ہو ڈیشکھ بہار
یمیٚ حبس ژٕے دِیت نَے تس روز طلبگار کأنسہِ متہٕ دِتہٕ آزار
دمس ستیٚ دم تھاو آسُن پٔتُن ہاو لوتہٕ لوتہٕ کر گفتار
عشقس مدٕ والان سپدان بیقرار کأنسہِ متہٕ دِتہٕ آزار
بے زَر صمد جانؔ دژ اُمت چھُ از خانؔ پیرس پتے لاران
راوچہٕ روز تم تھاو تم بر قرار کأنسہِ متہٕ دِتہٕ آزار

❀❀❀

نعتیہ کلام

استہٕ لاے نبیسؐ ناد دِل ہو بَنِی فولاد
قالوا بلٰی کریاد دِل ہو بَنِی فولاد
پپِر ہو وَنِی سِرٕ کتھ سو ہا چھے تورٕچ وَتھ
ہیٚرِ بوٕنہٕ سپدَکھ شاد دِل ہو بَنِی فولاد
کانٹریٚنی کوٹھرین پھیر تَتہِ ما چھےٚ سُل یا ژیر
پانہٕ ہیو پانس داد دِل ہو بَنِی فولاد
سنہِ کھوٕہ سوٚن چھُ ڈٕری یاو یکسان چھُ آب تےَ ناو
تَتھ ڈٕلس گَم ناگہٕ راد دِل ہو بَنِی فولاد
سٕخی یو کر سخاوت غاٸفلس اور چھَنہٕ وَتھ
ساٸکس پٕنہٕ کرَکھ واد دِل ہو بَنِی فولاد
پانہٕ میانہِ ہیٚتہٕ سکھرُن ڈیرس ییٚتہِ کیاہ چھُ نیُن
از پگاہ واتی ناد دِل ہو بَنِی فولاد

یم رۄدی پیٚتہٕ بے غم تمو دِتی نختے دَم
مالہٕ جانہٕ گے بُرباد دِل ہو بَنی فولاد

گُدرُن ونان صمد جانؔ پیٚرٕ میٚانہٕ کر تہٕ آسان
دربارس کرُم یاد دِل ہو بَنی فولاد

❀❀❀

نعت

دیدارِ محمدؐ چشمَن ہاو تَم سُجداہ دِیاوتم پانس کُن
جایہِ جایہِ ابلیس متہٕ سمکھاوتم سُجداہ دِیاوتم پانس کُن
پأری پأری لگہٕ ہا گردِ نعلانس سر پٔژن دانہِ دانہِ کرٕ ہے فِدا
چھَم اُمید چأنی پرٕ متہٕ پاوتَم سُجداہ دِیاوتم پانس کُن
نۆرِ تجلی پننہٕ نُے ہاو تم دِل بُلراوتم چھُس بہٕ بیمار
امہِ میٲنہِ باغُک گلزار چھاوتم سُجداہ دِیاوتم پانس کُن
پَس گوس دستگیرؒ یاد کرٕ ناوتم ہا تم عشقُن عشقہٕ مجاز
ہِرٕ کتھ پننہٕ نِی پۆرٕ پأٹھی باوتم سُجداہ دِیاوتم پانس کُن
دامانہٕ رۆٹ مَے سامانہٕ سوز تم بوز تم آلو بٔنیہٕ فریاد
نوحؑ ہِنزِ ناوِ منز اَستہٕ پکناوتم سُجداہ دِیاوتم پانس کُن

خٔٹہِ گوم چانہِ موکھہِ دیدار ہاوتم   تژاو تم چشمن آبِ مختار
آبِ کوثرٕ ستی تَن چھلناو تم   سٔجداہ دِیاوتم پانس گُن

ناد یِیلہِ لایے یاد کرٕناو تم   با شرع شریعت پرٕناو تم
زِدِ چھِم بدنس دود ہُلراو تم   سٔجداہ دِیاوتم پانس گُن

صمد جانؔ پیٛاران پیرس چھُ گاران   زِندِ دِل ڈیشہِ کر خواب
نزدیک وأنتھ دوٗر متہٕ تژاوتم   سٔجداہ دِیاوتم پانس گُن

❀❀❀

نعت

حلِ مشکِل کرُم آسانے سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

وَنوان چھَس حوٗرٕ غِلمانَے سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

داغدار چھُس چھُم داغدأری دوشٕونی عالمَن گرِو یأری

مےٚ ہاچھُ روٗ ٹُمت چون دامانَے سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

دون پادَن تل سر وَتھرس سینہٕ مُژ رِتھ ہِٕنز دأدی باوَس

یِی بنیوٗم تِی ونس دانہٕ دانے سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

موٚت ژٕ گوکھو اتھ دُکاندأری شُری تہٕ بأژ نوکرنَے یأری

ژٕکرِ لاگتو پوٗرٕ پرمانَے سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

گرِ دژ ایوٗس سیوٚد تَے سادَے یِی مےٚ لیوٚکھنَم تِی اوس اِرادے

امہِ نارٕ ڈٕدی کم ارکانَے سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

آدن نیر وعدس وفا کر حضرت صدیقؓ صأب مُژ راوِی بر

عمر فاروقؓ چھُم عدل خانے سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

گُن ژھاران گُنٛزرٕس منٛز روز   ہر دم درۄدِ صلوٰۃ سوز
حض عثمانؓ پانہٕ فرقانے   سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

حضرت علیؓ شیرے گرانے   یار ژۄرِم چھُم مستانے
دیٚوِ اۄبراہ سُہ چھُ مارانے   سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

چشمہٕ وَتھرَے چانٛہن وتہٕ نٕے   گوش دأرِتھ چھُس چانٛہن کتھٕ نٕے
گُنبر بۄلیاہ کیاہ چھُے کرانے   سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

قلم چوٗنٛے کیاہ چھُم جأری   وقتِ آخر کٔری توم یأری
ہلم دأرِتھ چھُے صمد جانے   سالہٕ واتہم نبیؐ جانانے

❁❁❁

دُپیاہ گوسائٕنۍ مجنوٗنس لٲل واتھم یوٚت ییے
عشقہٕ تبہٕ ستۍ اوس گوٚلمُت سُہ نا پھیوٚرُے پوٚت ییے
لوٚگُے فرہاد کوہ کھنہٕ نے بُڈ آلیس ونۍے
یانۍ بوزُن مویم شیرۍن دوٗپُن راہ کیٛاہ مے کھوٚت ییے
ہولہٕ تبہٕ ستۍ یُس چھُ گوٚلمُت تس طبیٛاہ کیٛاہ کرے
عشقہٕ دود یَس سنہٕ جگرس سُہ چھُ آسان گوٚت ییے
دَرکہٕ ستۍ چرخہٕ پنٛدرس پھمب مے راتس کوٚت ییے
یونہٕ گنٛڈۍ تھے ژٕکر پھیر مو نگرِ پن دژام رُت ییے
ہا گوسانو سالہٕ یکھ نا کرَے خدمت اکھ دماہ
کھڑاو لٲگِتھ کم رنگ چھیِ چھُکھ پکان سوٚت سوٚت ییے
دوٗپنم گوسائٕنۍ کُس پرکھ وعظ چھُم غذا آدمۍ ماز
تریشہٕ بدل خوٗن پنہٕ نُے چھُس چھوان توٚت توٚت ییے

زۆن لاران آفتابس بے تابس کر رَلے
راتھ گئے تَے گاش ہو آو سنگرمالن کھۆت یے

یم چھِ سأٔلِک تِم یہِ زانَن ناو میٲنۍ چھےٚ بر ہوا
میٹھ ہا ہِندٕر زٕٹھ تسبیح سُہ نا واتان تۆت یے

کھٔتیاہ عاشق نٔجدٕ بالَس تِم چھِ لالَس وٕنۍ دِوان
دودٕ مجنوٗن یہِ صمد جانؔ لأٲلہِ گومُت مۆت یے

❀❀❀

گندر پورِچ سوندَر مہرِینٛزِ یے   راجہِ رینٛزِ یے لول ہے آم
شہرِ گامن دِتی مے وٕنی یے   راجہِ رینٛزِ یے لول ہے آم
والہِ برَے ہاے رنگہِ ژٕری یے   دأج گام چھَ کھَے آسان
ہأرونٛچ لولہِ مہرِینٛزِ یے   راجہِ رینٛزِ یے لول ہے آم
بڈٕبن نالَے دیٚدرِ چھے بولان   سر بند ہے عاشق وُچھان
شالمأر چھَ کھَے پوش چھاون یے   راجہِ رینٛزِ یے لول ہے آم
لولہِ ٕستی لوک کر پیدا   تس نِشہِ نَے روزکھ جُدا
لولہِ جامن یَلہِ تژاو تنہِ یے   راجہِ رینٛزِ یے لول ہے آم
نَمس پٹھ چھکھ جگر ہانٛزِینٛزِ یے   ناوِ تارَس کیٚاہ چھکھ ہوان
مےٚ نَے کیٚنہہ چھُم چھس چند چھٕنٛزِ یے   راجہِ رینٛزِ یے لول ہے آم

باغِ نشاطچ یوسمَن تھٔری یے   کتہِ آیگھ پٔری ذات
ژۄرِ بَمے روز نیر تَے اَنٔزیے   راجہِ رێنٔزیے لول ہے آم
وُچھ فقیرس کیٛاہ چھُم فقیٖری   دَمس ءستی چھُس دم گیٖری
ستھ گاش لاۓ گتھ وُچھان اَنٔزیے   راجہِ رێنٔزیے لول ہے آم
کتہِ آیگھ دلبر پٔریے   ظلماتس منٛز چھے جاے
صمد جانٛن تعریف گٔریے   راجہِ رێنٔزیے لول ہے آم

❁❁❁

پیٖرٕ سُنٛد گُلاب

ہیتہٕ مُشکاہ اتھ پوشہِ تھرِ لولو
یم گُلاب چھِم پیٖرٕ ہنٛدِ گرِ لولو

زِندٕ یُس موٗدتس کیاہ مرِ لولو
یم گُلاب چھِم پیٖرٕ ہنٛدِ گرِ لولو

حض یوسفسؑ پتہٕ دڑایہِ زُلیخا
برٕ گُر نےٚ حُسنن آے نا عار

عشقہٕ دارس آب کیاہ کرِ لولو
یم گُلاب چھِم پیٖرٕ ہنٛدِ گرِ لولو

نٲ گی راے ستی پتہٕ کیاہ کرِ ہیمال
ووٛتھ لٲے نے یکبار تلپاتال

اوٗش ہاران ناگہٕ بَل تھرِ لولو
یم گُلاب چھِم پیٖرٕ ہنٛدِ گرِ لولو

کوہَس ییٚلہِ اوس فرہاد ٹونگ وایان
کل گٔیس شیریٖن زَن تابان

بَد خبر ؤنی بُجہِ اکہِ ذرٕ لولو
یم گُلاب چھِم پیٖرٕ ہنٛدِ گرِ لولو

مجنوٗنو لٲل چھےٚ انتظارس
اکھ درشُن دِکھ نا بے قرارس

برٕ پوش گےٚ نُجدٕ چہِ تھرِ لولو
یم گُلاب چھِم پیٖرٕ ہنٛدِ گرِ لولو

آفتابو زوٗن چھےٚ ژٕیےٚ مشتاق
ؤنی ژٕےٚ دِتی نے ژٕےٚ ہیؤ آسہِ مابیا کھ

فنکار چھےٚ صمد جانؔ نہِ گرِ لولو
یم گُلاب چھِم پیٖرٕ ہنٛدِ گرِ لولو

❀❀❀

نعت

ناگ ہوٚکھُم تےَ باغ دۄ دُم آب پھِر تو یا رسولؐ
چھُس بہٕ بیتاب ییٚتھ در خواب دِتم دیدار یا رسولؐ
جویہٕ میٲنے آب پھِر تو خویہٕ امبر بنہٕ ہیم
ہولہٕ تبہٕ ستی چھُس بہٕ بیمار دِتم دیدار یا رسولؐ
ٹیٹھ گُلہِ سےٚ گوم پیوند پانہٕ لوگنم رہبرَن
لولہٕ باغس پھٔلِم انار دِتم دیدار یا رسولؐ
دِل میوٚن چھُے خستہٕ گومُت بستہٕ گوسےَ بے نواہ
امہِ لیٚترے ژۄٹنس دِیوٚ دار دِتم دیدار یا رسولؐ
سفرِ محمود لیس ژٕ بخشکھ تس کران چھی مرحبا
ژاس مدینس وۄام انتظار دِتم دیدار یا رسولؐ

اۆش مےٚ ترٛووُے ژالہِ ژالے بالہِ درشُن دِہَم نا
بێیہِ وِڈِ ہا چھُم نہٕ ووٚنی وار دِتم دیدار یا رسولؐ

آو گُلاباہ ژاو باغس ہێژن آغس مشکہٕ بوے
خارِ منٛزٕ دژاو نور تےَ نار دِتم دیدار یا رسولؐ

صمد جانٚن ہێژ گدأیی چأنی جُدأیی چھُنہٕ ذران
ناوِ نوحؑ سٕنٛزِ منٛز دِتم تار دِتم دیدار یا رسولؐ

❀❀❀

گژاو

متہٕ سوز تم یم پژانہِ گژاوے ووٚلہٕ ہاوے دِلہٕ کی سُراخ
یِی مےٚ گٗدریوٗم تِی گس باوے ووٚلہٕ ہاوے دِلہٕ کی سُراخ
ووٚتھ ہا لٲیم منز بازارس لوکچارس تھوٗوم اتھواس
زُوجان کوٚرمے مےٚ چانہِ ناوے ووٚلہٕ ہاوے دِلہٕ کی سُراخ
وولو دَر دِلو حالِ دِل بوزُم چھُ سے مشتاق ساتھاہ مےٚ روزُم
وتن چانن چشمہٕ وَتھراوے ووٚلہٕ ہاوے دِلہٕ کی سُراخ
ییٚلہِ پدمانٔی وُنی دِنہِ دژالیس خود ژالیس خود پرِستان
ہارِ حُسنَس سپدُم نِگاوے ووٚلہٕ ہاوے دِلہٕ کی سُراخ
دژاے عاشق سأئس تہٕ مأئس انتظار چھُم کیاہ کرِ ہولس
چانہِ یارِ بلہ ییاران ناوے ووٚلہٕ ہاوے دِلہٕ کی سُراخ

حدٕ دژالیس وٕد ووٕنۍ کوتاہ کٔول گوسٔے بولٕہ وُن کوتاہ
لنجہِ زأوی جہِ بار کیٛاہ تژاوَے ووٕلہٕ ہاوَے دِلہٕ کی سُراخ
چھَس بہٕ لألاہ آمٕژ سوأ لی متہِ مجنوٗنہٕ کیٛاہ ہاوٕ ڈأ لی
نٔجدٕ ونہٕ کی پوٗش چھکہٕ ناوَے. ووٕلہٕ ہاوَے دِلہٕ کی سُراخ
نابوٗد س بوٗد ییٚلہِ کوٚر نس ہٕسر بوو نم زیرِ اکہِ بوٚر نس
پیٖرٕ ہٕنٛدِ گرِ صمد جاںؔ زاوَے ووٕلہٕ ہاوَے دِلہٕ کی سُراخ

❁❁❁

منقبت شریف شاہِ ہمدانؒ

عرضاہ کر تو شاہِ ہمدانسؒ	دیوان خانس منز کرس جاے
زۄنہٕ ڈبہٕ جاے شیرِ دِلہٕ کس خانس	دیوان خانس منز کرس جاے
دِہن کوٗرن روشن منزٕ باگ پوشن	کینژھن منز چھُ شوٗبان
لار تٔمی ژٕر نے کُفرستانس	دیوان خانس منز کرس جاے
اوراد ہیتھ آو دربار ییلہِ ژاو	زَن اوس موٗختہٕ بأگرن
قدر تمہِ چی چھم بازانس	دیوان خانس منز کرس جاے
ذاتن دِیُت نَس قُرب امانت	دِینس چھُ بأگراوان
اتھواس تھوٗو نے ستی سلطانسؒ	دیوان خانس منز کرس جاے
انہِ گٹہِ شمع زال پانہٕ شیہر پٔٹن نال	پوٗختہٕ ہو سپدَکھ رِندان
زندگی سفر کر ستی ارکانس	دیوان خانس منز کرس جاے
گوٗراہ اکھ اوس کھسان آسمانس	ہوو نَس تٔمی کفرِستان
حکم کوٗڈ پیرن پننہٕ نِس نعلانس	دیوان خانس منز کرس جاے

ٹھاسان وولُن بر زمین پوٗون گُر نس کلمچ زان
مِلہٕ وَن گُر نے ٔستی جانانس دیوان خانس منز کرس جاے
بختہٕ بۆڈ پیر آو ووتھ دارِ یلہٕ ترٛاو با ادب کر تس سلام
لولہٕ وَتھ ہاوی ٔستی جانانس دیوان خانس منز کرس جاے
رحمت چھُ بأگران طاًلبن مُریدن تھۆد ووتھ جل ہلم دار
رٕچھتھ نظراہ کر صمدؔ جانس
دیوان خانس منز کرس جاے

❀❀❀

ہا میٲنہِ پانو کُنُتھ چھوٚنُے زانٛہہ تہِ سوٚنُے نو
اُمی پوٚجتہِ کارَن راتھ وۄنُے زانٛہہ تہِ سوٚنُے نو

خاصانِ حق گے دۄر پنٕنِس عشقہٕ آبس منٛز
یم پانہٕ زانَن عشق بیوٚنُے زانٛہہ تہِ سوٚنُے نو

ما دۄر اٲستھ ناو تٔمی سُند سِر چھُ ہوٲیی
تتھ جایہِ واٲتتھ چھے سُہ گُنٛہے زانٛہہ تہِ سوٚنُے نو

جامَن اندر سِر چھُ آمُت نوٗرِ الٰہی
تس عاٗرِفس چھے جامہٕ توٗنُے زانٛہہ تہِ سوٚنُے نو

کیٛاہ رازِ ہوٗژراہ سالہٕ دژامُت دون جہانَن منٛز
تس ٲسِتھ چھے بَس کاو گُنٛہے زانٛہہ تہِ سوٚنُے نو

تتھ لنجہِ پیٹھ چھی بۄلی کرٕونی یم زٕ جانوار
مےٚ ہا پأنی پانس نقش کھۄنُے زانٛہہ تہٕ سۄنُے نو

برہم تہٕ درہم جان میۆنُے لتس چھُ فِدأیی
أمی راتہٕ موغلن أدی وۄنُے زانٛہہ تہٕ سۄنُے نو

أمی راتہٕ کرپلن کۄرُے پرتَو کوچہِ بازارس
شپناہ مےٚ نِشہِ چھُے دۄر بیۆنُے زانٛہہ تہٕ سۄنُے نو

دَم دِتھ سمندر لول ہاوان دُرِّ بے بہأیی
تتہٕ گاش دارَن نِشہِ نۄنُے زانٛہہ تہٕ سۄنُے نو

سردار میۆن چھُے بازٕرس منز ننہِ وانہٕ دُکاندار
وَن تو صمد جانؔ کمی ژےٚ وۄنُے زانٛہہ تہٕ سۄنُے نو

❁❁❁

چانہِ لولے شیرِی مےٚ چمن ۔۔۔ بروٛنٹھ پٔکۍ تھےٚ روے چھُم نہٕ سمَن
یارِ موُرُس أمی چأنی غمن ۔۔۔ بروٛنٹھ پٔکۍ تھےٚ روے چھُم نہٕ سمَن
سالہِ پِکھ نا ہا کلوالے ۔۔۔ موے تہٕ معرفت بُرٕی مےٚ پیٛالے
چشمہٕ وندَے زُلفِ خمن ۔۔۔ بروٛنٹھ پٔکۍ تھےٚ روے چھُم نہٕ سمَن
جلوِ چون چھُم آبِ کوثر ۔۔۔ دِتہٕ داماہ مُژراو تم بر
عشق چونُے مُلی کونہٕ ہیٚمن ۔۔۔ بروٛنٹھ پٔکۍ تھےٚ روے چھُم نہٕ سمَن
ژٕرے ہاشپر ہن ژٕرے کعبہٕ میۆنُے ۔۔۔ لٹہِ اکہِ گوٚژھُم دیدار چونُے
ژانگہِ پئنَے گلہِ گلہِ چمَن ۔۔۔ بروٛنٹھ پٔکۍ تھےٚ روے چھُم نہٕ سمَن
لولہِ سارَنہِ چاربم تارَے ۔۔۔ سِپرٕ حق چھُم للوٗن کارَے
نار عشقُن زانٕہہ چھُم نہٕ ہمَن ۔۔۔ بروٛنٹھ پٔکۍ تھےٚ روے چھُم نہٕ سمَن

یارِ زولتھس آبہٕ تتہٕ نارَے سرِ راہ چھُس پیٚوٚمُت بچارَے

کوٚرَس مشتاق أمؠ جامہِ جمن بروٗنٛٹھ یِٕکؠ تھٕے روے چھُم نہٕ سمَن

أٔلجیاہ پھُلئیاہ اتھ شالمأرِس لولہٕ عاشق چھہِ دزٲمتؠ سأٔلس

گٔری آلو أمؠ صمدؔ جانن بروٗنٛٹھ یِٕکؠ تھٕے روے چھُم نہٕ سمَن

❀❀❀

چھُ نَے بازار گُنہِ جایہِ مٔلی یے لو   چاۂنٛ حُسنَن طوطہٕ گٔری گٔلی یے لو
خام عاشق تَتھ جایہِ ژٔلی یے لو   چاۂنٛ حُسنَن طوطہٕ گٔری گٔلی یے لو
پپر میۄن چھےٚ بسکپن دار خانیار   اکہِ نظرے پھۄلنم گُلِ انار
تتہِ کأتیاہ بیمار ئلی یے لو   چاۂنٛ حُسنَن طوطہٕ گٔری گٔلی یے لو
لوتہِ لوتہِ چھَ کھےَ عاشقن تنٛبلاوان   پَرزألی زألی بِیہِ چھکھے پرٕدِ تھاوان
میاۂنٛ تعریف بوز ؤلی ؤلی یے لو   چاۂنٛ حُسنَن طوطہٕ گٔری گٔلی یے لو
سادِ عاشقن دِیُت تھےَ عقلِ بیربل   کر سخاوت زانٛہہ ما سوری کھَل
یتھ ہے سبز رس کیٛاہ کرن ئلی یے لو   چاۂنٛ حُسنَن طوطہٕ گٔری گٔلی یے لو
سوۄنتہٕ باغن پھۄلی پوشہِ امبر   ووتھِ آغس نموَے گنڈ تےَ کمر
کینٛہہ چھِ اڈٕ پھٔلی کینٛہہ گلاب پھٔلی یے لو   چاۂنٛ حُسنَن طوطہٕ گٔری گٔلی یے لو
یتھ ناوِ منٛز صمد جانؔ ییر گومُت   منٛز مأدان سرِ راہ چھُ دۄر پیوٚمُت
تس مدتس حضرت علیؓ یے لو   چاۂنٛ حُسنَن طوطہٕ گٔری گٔلی یے لو

خأرات

چھُس بہٕ سأیِل کوٚت کال پڑارَے   دِتّم خأرات بڈِ دربارَے

چانہٕ نوٗرُک چھُم امارَے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

چانہٕ ڈیڈِ تل کتیٚ آیہٕ سأیِل   مشکہٕ چانے سپدِی مأیِل

دیدارُک چھُکھ خارٕ خارَے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

بوز فریاد نبیؐ تاج دارَے   گُل امتُک چھُم غم خارَے

میٚتہٕ رٔچھی زبم دوزٕخنہٕ نارَے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

أزِکی درویش چھِ تماہ دارَے   فندن تہٕنٛدبن چھُ نا شمارَے

اتھس تسبیح دِل گُفارَے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

ہتھ مےٚ توّکل ألفس تہٕ میمس   چون آسُن پزٕ ھ چھُم دردَس

لولہٕ محبتُک مےٚ چھُ کاروبارَے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

کِتۍ رنگ چھِی مأنتھرِ گرِ نۍ   واجہِ گٔری چھِی لاگان نرِ نۍ

ڈٕدی عاشق عشقٕنہِ نارے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

میٖژِ پھٔلۍمتۍ کم گلزارے   آو آدم بر قرارَے

لدٕن لوہرٕن چون کاروبارے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

صمدؔ جان چھُم عشقٕن یہِ گدا   ژژار برہسوارِ لایان صدا

پاسِ نبیؐ بوز زارِ پارے   دِتم خأرات بڈِ دربارَے

❀❀❀

یتے میٚے ستۍ ہاوے ٹٔیے	میۆن وأریو چھُ رُت یے
اوے لاٗگرمےٚ جامہٕ چھٔٹیے	میۆن وأریو چھُ رُت یے
ینَے روزکھ دَچھہٕ کُجہٕ ستۍ	امہٕ مارٕ گرٕ یمتۍ چھہٕ کتۍ
امہٕ ناے از تانۍ توسہٕ کٔتیے	میۆن وأریو چھُ رُت یے
مٔنزی یأری ہَے واتہٕ نأوس	دوٕد ماجہٕ دود چاوس
راتھ بوٗز مَس سِر ٹٔیے	میۆن وأریو چھُ رُت یے
مےٚ ہے عرض کوٚر خاندارس	مےٚ ہسار چھی زبم وارٕ پأٹھی
ٹمی تراوس پوٚرٕ ٹٔیے	میۆن وأریو چھُ رُت یے
سینہٕ دور مے زأم پامَن	دوٗر گامن لاٗم جنَس
ترمہٕ ہے زٔلم تے یہ چھس ٹٔیے	میۆن وأریو چھُ رُت یے

مےٚ ہاچھُ وأری وبن سون صندۄقن اوَے تور گُن دِژ مےٚ تَن
گوڈنیچ راتھ ہےَ دِۂژم تٔتۍ یے میۆن وأرِیُٛ چھُ رُت یے

ٔستۍ وألی ہے دژام واپس بہٕ ہے تاپس ترٛأوہس
ڈولہِ گٔہرو ترٛأوِس تٔتۍ یے میۆن وأرِیُٛ چھُ رُت یے

ٔستۍ چھُمِ نہٕ کینٛہہ کولہٕ تارس بالہٕ یارس کٔیاہ دِمے
خستہٕ صمد جان بستہٕ تٔتۍ یے میۆن وأرِیُٛ چھُ رُت یے

❀❀❀

اور کوٚت گرٛھکھ رنگہٕ واوٕج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج
چشمہٕ چانہِ وُزمل خوش دہان کٔج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج
کینٛژھن پیٚیہِ کھےٚ دروگہِ کھوتہٕ دروٗج یے ... کینٛژھن سرٛوج یے لأل مرجان
کینٛژھن ژٕےٚ لأ جتھم دپھِ رأنٛٹھ ہٕج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج
ہر رنگ کأتیاہ جامہٕ نألی تراوان ... بوٚمبرٕس ... چھُ ... مُشراوان
میأنس باغس یمبرزل پھوٚج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج
گوڈٕ تراو مالیٚن گرٕ چھُ وأرِیوٗ ... سُہ ... ہا ... چھےٚ ... سامانہٕ ... ساز
کیاز چھکھ روشان اِد زان ژٕج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج
دَر ... دِل ... للناو ... کلمہٕ ... توحید ... گلزار پھولنےٚ وِزِ وِزِ چھےٚ عید
اُکلمہٕ سوٚرلل دیٚدِ اُندری سو گٔج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج
جنتس تہٕ جہنمس پانہٕ وأنی مان مان ... جہنم چھےٚ دپان میوٗنےٚ چھُ ناو
تتہِ عزرائیلس کأر گےٚ ہٕج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج
تور نےٚ جاے چأنی ہارٕ واتٕج یے ... تتہِ ... نَے ... چھےٚ ... تیز گفتار
تتہِ صمدؔ جانٕس گےٚ زیو کٔج یے ... اُےٚج ... یے ... پٲنٛز ... موج

یہِ اُلفت ونتہِ پیرو نِشہِ کومَن کوٗرُس دیوانہِ چاۓنی جامِ جمن
وندے زُو جان پنہِ نۓ زُلفِ خمن کوٗرُس دیوانہِ چاۓنی جامِ جمن
ژِ چھُکھ ناپایہِ بوٗڈ کرسایہِ میوٗنۓ بلبم نا دون جہانن مُشکِ چونۓ
سرورہ ساز سنطوٗر چھے ژےٚ بمن کوٗرُس دیوانہِ چاۓنی جامِ جمن
زندے گوس بہِ مٔری مٔری جلوٕ چانے رِندو پأری لگے بو پیرِ میانے
ژِ چھُکھ ناکعبہِ میوٗنۓ ژیٚے چھُس نمن کوٗرُس دیوانہِ چاۓنی جامِ جمن
یم گۓ اہلِ تقویٰ تم چھِ بیدار عمل گٔری گٔری چھِ کھالان پانسے راہ
شب وروز شہین زن گالی چاۓنی غمن کوٗرُس دیوانہِ چاۓنی جامِ جمن
ژےٚ چھی ناسپُر گنجس یم خزانے مےٚ رَٹھ تم تتھ مجمل گُنہِ بہانے
دِیُتھ دیدار یارو سپر کومن کوٗرُس دیوانہِ چاۓنی جامِ جمن
قرض چھُم مےٚ بقایات چونِ سائلم بہِ سپدُس پأنی پانس پانہِ ظالم
ژیٚے گُن مُنج دستگیری صمد جانن کوٗرُس دیوانہِ چاۓنی جامِ جمن

نعتِ شریف

ہیٚرِ بون پتہٕ بروٚنٹھ چاۂنۍ رحمت دوٚشوٕنۍ عالَمن تھاۂوٕتھم منت
صاحبو ہاو تم اصلیچ وتھ دوٚشوٕنۍ عالَمن تھاۂوٕتھم منت
آغہٕ میٚانہِ ژیٚنے چھی لچھِ ہٕدۍ ناو یا صمد ، یا بشیر ، یا رحمٰن
یا ستار ، یا رحیم چھےٚ چاۂنۍ عظمت دوٚشوٕنۍ عالَمن تھاۂوٕتھم منت
پانہٕ میٚانہِ کر تو مسیچ زان اُلف تے لام پَر بنکھ انسان
بے ستوٗن تمہِ تھوٚد چھےٚ تہنٛز قدرت دوٚشوٕنۍ عالَمن تھاۂوٕتھم منت
ووٚتھ پانہٕ لاگُس لأل مجنوٗن یتھٕ پأٹھۍ آفتابس لاران زوٗن
امہِ کالہٕ اوٚبرٕ تلۍ ماران گتھ دوٚشوٕنۍ عالَمن تھاۂوٕتھم منت
نوحؑ سٕنزِ ناوِ منٛز یَس ژٕ دِکھ تار سُے روزِ راتھ دوہ شب بیدار
تربن چھےٚ دوگنیار دون گُنۍ کتھ دوٚشوٕنۍ عالَمن تھاۂوٕتھم منت
ژٕ تہٕ بہٕ پانہٕ واۂنۍ دود تَے آب یتھٕ ستۍ لےٚ گرتِ وُچھمےٚ خاب
صمد جانہٕ سر تو تورٕچ وَتھ دوٚشوٕنۍ عالَمن تھاۂوٕتھم منت

❀❀❀

یہِ کتھ بوزِے مےٚ مُلتانے	بہٕ ژھانڈن جانہٕ جانانے
تتَے اوسُس بہٕ حأرانے	بہٕ ژھانڈن جانہٕ جانانے
چھوگن زخمن لگِمہٕ بُلغار	اوَے چھُس تَس پتے بیدار
دواہ چھُم گردِ نعلانے	بہٕ ژھانڈن جانہٕ جانانے
یِمَو لأج عشقہٕ نیِٚ وردی	تِمن چشمن اندر زردی
تِمو چیوٚ مَس تہٕ موے خانے	بہٕ ژھانڈن جانہٕ جانانے
یِمو کوٚر پیرِ حق حأصِل	تِمن مردَن بنیوٚو وأصِل
تِمو وُچھ نوٗرِ یزدانے	بہٕ ژھانڈن جانہٕ جانانے
سکندر اوس گرِتھ شأہی	سوٗرُے عاشقو لُبھ رأہی
اتھتھ راوان چھِ بے زانے	بہٕ ژھانڈن جانہٕ جانانے
حساب گرٕی گرٕی عذابا گوم	ستتھ ساس اکھ ضرب دِتھ گوم
روٗتُم پیرس مےٚ دامانے	بہٕ ژھانڈن جانہٕ جانانے

مےٚ گوو حاصِل اذکرٕنی ‌ نِدا سپدیوٚم آسمأنی
جمع گوو آیہِ فرقانے ‌ بہٕ ژھانڈن جانہِ جانانے
بہٕ اوٗسس تاوٕ ہوٚت گوٚمُت ‌ بہٕ ہا در دِل پتھر پیوٚمُت
مےٚ ترٛووٕ نم سوٗنتہٕ بارانے ‌ بہٕ ژھانڈن جانہِ جانانے
گوناہ واراہ مےٚ گأم غألب ‌ بہٕ چھُس پپرس نِشے طألب
چھُ دفتر ہیتھ صؔمد جانے ‌ بہٕ ژھانڈن جانہِ جانانے

❀❀❀

تتھ جایہِ وأتتھ وُچھ توٗلے میٚہ کوٗت — دِل میوٗن ژاو ملکوٗت
غائفِل پانو کتہِ انہِ جبروٗت — دِل میوٗن ژاو ملکوٗت
فکر چأنی ہنہِ ہنہِ صبح شام — معنہِ کیٛاہ زانی یہِ خام
پرٛ دٕ زِتھ دمہٕ ستیٖ ٹھوٗلہِ منٛز دژام پوٗت — دِل میوٗن ژاو ملکوٗت
ذکرے ضرب چأرِتھ گوم زأنی یار — ما چھُ تتہِ سُم یا کار
سُے گژھِ مُرِتھ یُس آسہِ ذکر پوٗر — دِل میوٗن ژاو ملکوٗت
ملکوٗتس منٛز ژاس گنٛزرِم میٚہ ساس — تتھ شایہِ واتان خاص
مطلب وأتتھ ما دوٗر اکھ سوٗت — دِل میوٗن ژاو ملکوٗت
اژ اندر وُچھ عرش وتھرُن چھے فرش — یکسان بنہِ یو جان
عشقہٕ آبہِ سرٛان کر کتھِ ستیٖ لاگ بوٗت — دِل میوٗن ژاو ملکوٗت
یَس نہٕ آسہِ انصاف سُے پٔیہِ کوہِ قاف — رنگہٕ رنگہ واتِیس زاپھ
نتہٕ چھُکھ بے غم یاد کر شہرہ لوٗط — دِل میوٗن ژاو ملکوٗت

اَنْد پٕنا روزکھ یُد میۆن بوزَکھ سوزکھ یارس ژٕ ڈٲلی
یُتھ یورٕ سوزکھ موجوٗد روزِ تیۆت دِل میۆن ژاو ملکوٗت

آبہٕ نِشہِ آب دژاو فنا فی الشیخ ژاو
اَن آو وُچھِتھ سمسار
دریاوِ مُحیط صمد جانٕہٕ سۆن کوٗت
دِل میۆن ژاو ملکوٗت

❁❁❁

بأڈی گژھِ وَے شالہٕ مأرن ۔۔۔ گُل تہٕ گلزار تٲتۍ یے
ووتھِ گژھِ وَے ڈَل سأٮ۪ن ۔۔۔ رنگہٕ ناو ہے تٲتۍ یے
آے بُلبُل نالہٕ دِوان ۔۔۔ راتھ دوہ پھُلیہِ گتھ کران
بے انصاف چھُکھ نہٕ انصاف ۔۔۔ پھُلیہِ گأمتۍ مُتۍ یے
سون چھُ کھأرِتھ کھوچہِ پٹھ ۔۔۔ لولہٕ منقلہِ منٛز دزان
أمی سونٛرَن دۄر گری نم ۔۔۔ وٕنتم یِم کس کِتۍ یے
کۄل چھُ گومُت میۆن کستۆر ۔۔۔ ہۄل چھُ عالم تس وُچھان
سیۆد مسا زان پان میۆنۍ ۔۔۔ دون ہا یکسان تٲتۍ یے
سیاہ ڈری یاو سیاہ چھُس ناو ۔۔۔ سِیأہی منٛز گرِتھ ٹھٲہراو
یِم چھِ بہادُر تم ہا ژھرانٹہِ گٕے ۔۔۔ تورٕ لعل ہِتھ کھٲتۍ یے
لچھِ نأوِس گچھِ گُٹھِ نٕے ۔۔۔ ژأنگی تارَن چھِس دزان
بأنگی تژاوان تیل ژانگین ۔۔۔ سوے بانگ بوزٕم تٲتۍ یے

غمہٕ ہٕستی برٛمہٕ رأونس دمہٕ ہٕستی گوو پولاو
وُچھ تہٕ عاشق نارٕ ڈٕدیٕمتۍ لألہِ نِشہِ چھِ ہِندرِ ہٕتۍ یے

مےٚ ہا مازس گئے کبابَے گوڈٕ وازس سعی گٔرم
دزنہٕ ہٕستی مزٕ کبابس عاشق چھِ سالہٕ آمٕتۍ یے

حبس تھأوی زبم کھرٛاوٕ پھِرِس گس مےٚ پانس دِیُت یے
ڈنجہِ رزِ ہٕستۍ درٕ تھأوی زبس اتھ مِلوَن چھُ سُہ تٔتۍ یے

أمی ووٕری تھانٕ کوٚر نم وان میوٕئے کیاہ زبر
یَنہٕ وونہٕ نس گیم مِلون ونتہٕ تھان گس کٕیُت یے

رشکہٕ ہٕستی دژاو پوشرُ مشکہٕ نارس مژٕ دزان
عشقہٕ باغس پھٕلی بادم صمدؔ جانس کتۍ یے

❁❁❁

زٲنۍ والہِ زان کرکیٛاہ لبہِ غاٲرزان عشقس ما چھُ ارزان

پانے چھُ پیٚر تے پانے چھُ مستان عشقس ما چھُ ارزان

آم شاہِ سلطان بیوٗٹھُم تختس بختس گٲیم مِلہٕ وَن

تخٕتچ قدر زانہِ حضرت سلیمانؑ عشقس ما چھُ ارزان

بو ہا یارٕ دژایوس عشقس ژایوٚس آیوس وُچھِتھ سمسار

سمسار چھُ بے عار حاٲرت کھیوان پان عشقس ما چھُ ارزان

اللہ پُرٕی تھےٚ موٚر گرٛدھِ ہرُن دِل گرٛدھِ پرُن استغفار

چشمن پنہٕ نبن منٛز چھےٚ سلطان عشقس ما چھُ ارزان

عشقہٕ جوشہِ ستی ییٚلہِ ژونگ زوٗلُم کھوٗلُم کاٗٹھِس پان

ہا ٹاٹھِ یاروے چھُ چون ارمان عشقس ما چھُ ارزان

لیچھِ ئدٕی آفتاب بو ہا گوس بیتاب ہر شایہِ میٚلتھ چھُ کعب

ذرٕ ذرٕ میٚلتھ وُچھ میٚہ نوٗرِ یزدان عشقس ما چھُ ارزان

یُس وَسہِ توٚ ندرَس سُے اڑِ مندرس گُندرَن ہتی کرِ زان

مردن چھُ وردن دَرِدِ کے لامکان عشقس ما چھُ اَرزان

پوشن تہٕ چمنن عاشق چھِ پھیران

معشوق گرِ روزان

گلشن چھُ چھاوان مسکین صمدؔ جان

عشقس ما چھُ اَرزان

❁❁❁

وندِ سَے قبلہٕ کرٛون یے وٚیسی یے پیہِ نا سون یے
یہِ محبت اوسُے مےٚ پڑون یے وٚیسی یے پیہِ نا سون یے
لاسن چھُم نُندِبون یے خاصن ٕستی چھُس اخلاص
کاسہِ نا مےٚ زۄنہِ گرٛون یے وٚیسی یے پیہِ نا سون یے
ٲنجدس وٚنی مَس زار مجنوٗن چھُم بے عار
ٲلہِ ہُنٛد چھا کِنہٕ میوٗن یے وٚیسی یے پیہِ نا سون یے
پردِبو پامہٕ لایم تیٖرٕ کھوتہٕ کشہِ آیم
صبر میوٗن ساونہِ تون یے وٚیسی یے پیہِ نا سون یے
چشمن چشمہٕ وُزٕ وان عاریفن سورمہٕ لاگان
گاشدار سپدِتھ چھُ کون یے وٚیسی یے پیہِ نا سون یے
ٲنجدس وَتھِر مس تن سُجدٕ میوٗن شبن قبلن
درمن ژاو رۄح میوٗن یے وٚیسی یے پیہِ نا سون یے

تس دِنٔ وٲنٔ جایہِ جایہِ یِے نیرُن گرٛژھِ تٔھنٔزِ رایہِ
یِے سون نا پیٚیہِ وۄنٛسی یِے تلون گرٛژھِ پان کرٛایہِ

صٔمد جان موٗختہٕ بأگران
عاشقَن نٲلی ترٛاوان
پوٗختہٕ کار چھُم ازل لون یِے
وۄنٛسی یِے پیٚیہِ نا سون یِے

❁❁❁

وُچھ پوش پھلٕی مِتؠ ہیٚے یَس دِیہِ تس گُس نیٚے
مَس پیٛالہِ بُری بُری چھِ یے یَس دِیہِ تس گُس نیٚے
وۄتھو غافلو کر تہٕ حرکت کارس منگتس برکت
عاشق گٔے پانہٕ زِیے یَس دِیہِ تس گُس نیٚے
شریعت دوٚگنیار مےٚ یے طریقت یکسان چھُ یے
معرفت دامہِ چھٕو مےٚ یے یَس دِیہِ تس گُس نیٚے
سرہ کر پنہٕ نُے وجوٗد در ملکِ وحدت سجود
وحدت ژٕ کرِ ہس ظَیے یَس دِیہِ تس گُس نیٚے
بیدار روٗدُس ہر شب سِتارِ گنزرِم در نب
رحمت سُہ تراوی ہیٚے یَس دِیہِ تس گُس نیٚے
لرزان اوس چھانہِ تورے گُس نیرِ تس ہتی جورے
تمہِ واوِ وأیم نیٚے یَس دِیہِ تس گُس نیٚے

سرِ راہ وُچھُم سیکہِ مأدان
أنزران گنزران صمد جان
گنزراوِ کوتاہ ہیٚے
یَس دِیہِ تس گُس نیٚے

ہتَے باٗلہٕ یے

ہتَے باٗلہٕ یے بوزیٚم چون میٛونُے وَن تسے سون اِیے

لالس وندٕ وَے قبلہٕ کرٛون میٛونُے وَن تسے سون اِیے

چھُم نَے وأرِیُ خوش گفا مالیٛن کار نَے دزام صفا

حیاتَن نبیؐ چھُم شفا تٔہنٛدُے لول چھُم مےٚ پرٛون یے

گرٕ ژامَے منٛزِم یور ووتھ تَے لأ لے کیٛاہ چھُ لور

کارِ مالیٛن کیٛاہ نفع تنہٕ کونہٕ پانس مےٚ زون یے

ڈولہِ منٛز ہےَ وأجھس وأرِیُ بتِھس پٹھ کھأجھس

ہشہِ ستیٚ لوٗگ مے کاروبار اِدٕ ما چھُ مہریٛنۍ تون یے

زأم لأجنَم کامہِ کأم صبحن تہٕ شامن رٔچھ مےٚ زوم

نوٗٹ مےٚ پھُٹمے یارٕ بل تدبیر میٛون اوس کونے

وبسہٕ سوندرَے چھےٚ یارٕ بل چھٔلی چھٔلی مےٚ دۄ پہَم چھُے ژےٚ مل

ونتے کتھ کرٛشھ بہٕ آیہٕ سے ووٚنۍ ما بہٕ دژ ایس چأنۍ یے

وُچھ تے ازل لون دۄر گوم　　کوتاہ یہِ رنگ پیترُن مےٚ پیۆم
کار تھۆوُن مےٚ بأگرِتھ　　آبس دِوان چھَس دون یے
صمؔدجان چھُے سأیلاہ اتھ کاروبارس دِم نفع
بُنٛن گۄدرُن چھا گفاہ
یَس گۄدریۆو تٔمۍ ہاتی وۆن یے

❀❀❀

بُسہٕ بسَے

مێہ کۄر نم بسہٕ بسَے بہٕ تُمۍ دوورأو نسَے
یہِ گۄدرُن ونہٕ کسَے بہٕ تُمۍ دوورأو نسَے
یَس آسہِ کلمُک امّار سُے ہێکہِ لچھِ بُدۍ بار
اتھ منز تُمۍ دِیُت گسَے بہٕ تُمۍ دوورأو نسَے
یُس ہێکہِ کلمُک بار تس روو دنیا تہٕ کار
سُے فقیرِ تُمۍ چیۆو مسَے بہٕ تُمۍ دوورأو نسَے
اپزِس یێمۍ کۄر منع تس ناو اُمت پناہ
تی لێکھِتھ قرآنسَے بہٕ تُمۍ دوورأو نسَے
رِکھو کرِ یہِ دُنیادار دنیا چھُ ناپائیدار
چھَم ہمت غریبسَے بہٕ تُمۍ دوورأو. نسَے
مێہ ہسا تڑاو گُمانَے سون پتہٕ باغوانے
میۆن باغ تروۆتھ کسَے بہٕ تُمۍ دوورأو نسَے

سوٗنٛتس مےٚ ہا گوو لیٹ ژھٮ۪نہٕ گوم پھولہٕ وُن زیٹھ
وٹہٕ کٔیاہ ہردسےَ بہٕ تٔمی دوٗدرأو نسے

کأڑ زان دنیا چھُ ژھل
گوڑٕ کاسِ اَئینس مَل
نادار صؔمد جانسےَ
بہٕ تٔمی دوٗدرأو نسےَ

❁❁❁

مےٚ تھوٚو مَس پوشہِ ڈاٚلی تہیم دلبر مےٚ سأٚلی
مےٚ کٔری نم راز حاٚلی تہیم دلبر مےٚ سأٚلی
بو ژایوٚس پٔرستانس سُہ پےَ لوٚگ آسمانس
مےٚ سپنس گٔیم جاٚلی تہیم دلبر مےٚ سأٚلی
تتھیتھ ڈیوٹُھم تلاواہ لوٚگُم پانس جلاواہ
بہٕ ما کھیوٚس سہہ تہٕ شاٚلی تہیم دلبر مےٚ سأٚلی
ژٕ کیاہ زانکھ یہٕ تحریر عشق لوٚگ عاشقس سپر
تتھیتھ غأفِل چھُ خاٚلی تہیم دلبر مےٚ سأٚلی
یمِس نے آسہِ کاراہ سُہ کیاہ دِیہٕ ناوِ تاراہ
لگن کتھ اتھہٕ خاٚلی تہیم دلبر مےٚ سأٚلی
دوا چھُم سیرٕ اسرار سُہ چھُم نا نوٗر دہن ژزار
سُہ چھُم گلزار باٚلی تہیم دلبر مےٚ سأٚلی

مےٚ چھُم نا بختہٕ بوٚڑ پیٚر تُمی دِتُم امیٚگ سپر
تیٚیم نا خبرِ کائلی تیٚیم دلبر مےٚ سائلی
سُہ چھُم نا دلبرے یار تیٚیمی مےٚ ہوونم کار
یہِ اوحال لتس چھُ حائلی تیٚیم دلبر مےٚ سائلی

بو اوٗسُس تار وایان
سُہ اوسُم پانہٕ بوزان
صمد جانؔ ہیتھ وُبائلی
تیٚیم دلبر مےٚ سائلی

❀❀❀

دَم نے روزی

گُنبر نیرِتھ موٚر گرٛھِ خاںٔلی　　دَم نے روزِی ژٕے باںٔلی یے
نیرُن واںٔرِیوٗ کیاہ چھےٚ ڈاںٔلی　　دَم نے روزِی ژٕے باںٔلی یے
شہنشاہ سائلس یور آیہِ کتۍ　　مودِی یتھ روٗد تہنٛدٕے ناو
ہیہِ پوش ژاوُن حی ہیماںٔلی　　دَم نے روزِی ژٕے باںٔلی یے
ناںٔبوٗدِ منٛزے بوٗد ییٚلہِ گوسَے　　روٗد کیاہ حاصِل ژوٗل مےٚ سمسار
جکِھتھ تہٕ زیٛتھ نارٕ دَزِ تاںٔلی　　دَم نے روزِی ژٕے باںٔلی یے
دمدار نمروٗد ییٚتہِ ماسُے روٗد　　وجود سرٕ کر لبکھ رفتار
نتہٕ گووٕژھانڈُن سومبرِتھ چھُ خاںٔلی　　دَم نے روزِی ژٕے باںٔلی یے
جمع خرمن حاتمٕ طَیس　　وَیس شوٗبی دَمہٕ پولاو
عشقُن معرفت چیتھ گُمٕ گاںٔلی　　دَم نے روزِی ژٕے باںٔلی یے
اُلفت تہٕ وُلفت نِشہِ چھےٚ پانس　　وُچھ تہٕ انسانس کوتاہ شان
شانہٕ روز داںٔرِتھ لبکھے عماںٔلی　　دَم نے روزِی ژٕے باںٔلی یے

نزوٗلِ رحمت پٮ۪یہِ آسمأنی زأنی گُری تھےٕ ما چھُے غم
وُچھ نأگی رالیس کتہِ چھِ کنہٕ وأ لی دَم نے روزِی ژٕے بأ لِی یے

یٮ۪تہِ چھُم نیرُن ووٚنی کیٛاہ چھُ پھیرُن
شیرُن تہٕ پأرُن پننٕے پان
طمعہکی جامہٕ کڈٕی أمی صمؔد جأنی
دَم نے روزِی ژٕے بأ لِی یے

❀❀❀

موتس ستی لاگ یارنے

ظون تھاو سون بنہِ سوٕنزی وانے
موتس ستی لاگ یارانے
کھوٹ دِتھ ، بنہِ یکسانے
موتس ستی لاگ یارانے
یس ہاڈٕکھ زاگنے چاٗری ہانژِ لاگنے
تس آسہِ ازلچ باگنے جان
دِلہِ چِھنہٕ تارن تس ہو آسہِ پےٚ
موتس ستی لاگ یارانے
حض عزرائیل ہر جایہِ مائیل
وُچھ تہٕ کم رائیل پتھر تراوان
تتہِ ما چھُ پوشان حاتم طے
موتس ستی لا یارانے

وُچھ تہٕ یم رنگہٕ مندورِ ہر شایہٕ دِتھ تور
توتہٕ چھُس ملک الموت گژھان زور
زبنہٕ بروٚنٹھ مےٚ کریوٚم مرنُن بے
موتس ستی لاگ یارانےٚ

کأتیاہ سکندر دنیاہس آے
شأہی کٔری تھے میژ تل ژاے
نہٕ چھُ کُنہِ لأل تے نہٕ چھُ کُنہِ ذے
موتس ستی لاگ یارانےٚ

دنیا دأری دنیاہچ کأری
پوشہِ وِنی یأری ربّ سُند جان
دمہٕ دمہٕ تھاو تو دِرینچھ لے
موتس ستی لاگ یارانےٚ

صؔمدجان مردن کر تہٕ مرحباہ
یہٕ تباہ عشقُن مطلب جان
جیمہٕ منز جلوِ دژاو ناو پیوٚس ے
موتس ستی لا یارانےٚ

❁❁❁

دلبرہ روٗژھُم ڈوٗل میوٗن ہوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش
رنگہٕ دار باغ چھُم آرِولہٕ پوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش
پڑارَے لولاب ہیِنہٕ آس گردِ آب | بے تاب لٲل چھُس انتظارس
بومبرس یمبرزلہٕ باغہٕ کہٕ ہوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش
لٲ یگم پانس رنگہٕ رنگہٕ جامے | پامے لوٗکھ چھِم گرِ سوزان
بو ہا ژالہٕ گرِ چھُم شالہٕ مٲر گوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش
تُلرِ ے چھَ زانان ذکرے اذکار | مچھِہ ہُنٛد گفتار تور ما ووت
مانٛچھَس مزِ دڑاو ذکرِ ہُنٛد جوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش
کھوٚت میوٗن منصور سپدُے کوہِ طوٗر | تمہِ دوٗر گژھی تھے چھُ پندراز شاہ
یم تور وٲتی تم گلاب پوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش
دِ ہہ میوٗن ہیہہ زن مُہتھ شِلواسن | خاصن پتہٕ پتے میوٗن رفتار
خُم خانہٕ مس چیٚتھ چشمن چھُ جوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش
دڑاسَے ژاسے ییتھ لولہٕ باغس | پنٕنس آغس وٗنی مےٚ زار
وٗسی پیوٚ و صمد جان پیرِ دِتہٕ ہوشو | ہا گُلالہٕ پوشو نیوٗتھ میوٗن ہوش

❁

لولہِ گنڈی چھِم میٚہ چاۓنی پوشہِ تنہِ دُرِ دأنی
لالاہ چھس بہٕ چاۓنی پوشہِ تنہِ دُرِ دأنی
ژور یار لول ہیتھ آے دربارِ نبیؐ ژاے
چھِم حیات علی ثانی پوشہِ تنہِ دُرِ دأنی
عرضا کر تہٕ ذاتس تراوِ نا از راتس
رحمتاہ مےٚ آسمأنی پوشہِ تنہِ دُرِ دأنی
لنجہِ پیٹھ بوٗل نمے چھوٗنی کیاژِ توٗل نمے
راتھ اُمی عشقہِ وأنی پوشہِ تنہِ دُرِ دأنی
دربار ینہٕ ژایکھ ونتے کتہِ آیکھ
ہرِنچ ژِ سُندرأنی پوشہِ تنہِ دُرِ دأنی
گوڈٕ نیر تے سألس اِد اژ منز مألس
دودس پنہٕ گرشھِ پونی پوشہِ تنہِ دُرِ دأنی

جنتہٕ منٛزٕ کھٔژ کھے حوٗر شہرٕچ سوٗنٛرٕی کوٗر
اتہٕ تول سونہٕ دأنی پوشہٕ تنہٕ دُرٕ دأنی

ژٔےٚ ہےَ چھےٚ ڈبہٕ تٔلی رَو اَسہٕ گُن تژاو پرتَو
اَسہٕ کر اَز مہربأنی پوشہٕ تنہٕ دُرٕ دأنی

نور تژوو شبہٕ قدرے ٹوٹھ دِل کونہٕ موٗدرَے
عاشق ازل لأنی پوشہٕ تنہٕ دُرٕ دأنی

موے چون سونہٕ سُنٛد کیف مےٚ ہا گُری چأنٛی تعریف
ناو لأل میرٛ جأنی پوشہٕ تنہٕ دُرٕ دأنی

زألی وانٛگہٕ اَسہٕ مےَ ہاو
فراقن تنہٕ مُژراو
تہٕ گرِی صمد جأنی
پوشہٕ تنہٕ دُرٕ دأنی

❀❀❀

غم ییٚلہٖ ترٛاوکھ روز بے غم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم
پننِس کعبس وارٕ وارٕ نم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم
یَتھ جایہٖ پوشیدٕ سپدٕ ے پان | تتھ جایہٖ پامہٕ ہو دِیہٖ غأر زان
تس آسہٖ رووُمت پننٕے دَم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم
تتہٖ ہو چھِ ارداہ ساس عالم | فقیر وُچھ مے میٚہ پامہٕ ژالن
رِندٕ یُس آسی کتیاہ کٔریٚس زم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم
عشقہٕ کان ییٚلہٖ یِیہٖ تیٚلہٖ کرتاب | اِدٕ ہو سر ژٕ ے سپدِی خواب
اتھ دریاوس گُنہٖ ما چھُ تم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم
تَتہٖ ہو چھِ آسان خزانہٕ برِتھ | قِسمتہٕ وول ہو تتھ ہیکہٖ ترِتھ
بر ہو یَلہٕ چھُس یِنہٕ منلکھ کم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم
سرٕ کر امتّس کُس چھُ غمخوار | ٔستی ٔستی آسان چھی چار یار
ترٛمنٕے چھی ونان دیٕنکی کھم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم
بے خبر غأفلو بیدار روز | ربّ سُند اسرار وارٕ وارٕ بوز
مسکین صمد جان پپرس ژٕ نم | تتھ ہو ناو پیٚو و اسرارِ دَم

پوشن کرہ اَنبار سوندراہ وُچھکھ دربار
لللہِ ناو عشقُن نار سوندراہ وُچھکھ دربار
اِدِ وَس سمندرس گوڈٕ اژ پننس برس
ساس مُلی ہیوٚت میٚہ کار سوندراہ وُچھکھ دربار
طمہک جامہٕ مُژراو مل تہٕ خودی ژراو
نورِ پیٹھ نبیؐ سون زاو سوندراہ وُچھکھ دربار
گوڈٕ ہاو کار تہٕ بار اِدِ ہِنٛد پانس زار
نفس پننے مار سوندراہ وُچھکھ دربار
ہی تھُر پھُٹ ونہٕ نےٚ یمبرزلہِ ما چھُ کنہٕ نےٚ
بمبٕور ہو ژایو گار سوندراہ وُچھکھ دربار
کعبس اٰج نے گنٛز خلیلسؑ دِتنے وٕنی
ژٕتی ہو لوگُن بے عار سوندراہ وُچھکھ دربار
موج ییٚلہِ مویہٕ شدادس پچھٕ پیٹھ لوٚدُن آبس
جنت بنأوِتھ ہیو آو سوندراہ وُچھکھ دربار

سوٗرے چھُے بہانے ہُنراہ زانہٕ پانے

پانے کران چھُے کار سوندراہ وُچھکھ دربار

اَلم ہتھ ییلہٕ نیری کأشرٕ ہن ستی پھیری

نورالدینؒ بسان چھُے زٕژار سوندراہ وُچھکھ دربار

ملک الموت ہو آو پیٚتہٕ روزی تہٕنٛد ناو

تس ما یوان چھُے عار سوندراہ وُچھکھ دربار

ٹھیک چھا زوٗر کِنہٕ اوٗن گوڑٕ دِتہٕ پانس وۄن

پوشن پیہٕ یو بہار سوندراہ وُچھکھ دربار

مسکین صمدؔ جانہٕ پیٛار

للہٕ ناو لولُک نار

جانانہٕ پیٚتے چھُے پیٛار

سوندراہ وُچھکھ دربار

❀❀❀

نعتیہ کلام

گونہَن میانین پرداہ سوز
یا نبیؐ سلاما میأنی بوز

درۄدِ ڈالی سوزَے بہ روز
یا نبیؐ سلاما میأنی بوز

کلمُک اژراہ چھُھم مےٚ در دِل
ازلس تژأو نم اصلچ مِل

عملن پنہٕ نبن سپدُم مےٚ کوز
یا نبیؐ سلاما میأنی بوز

غفلت ذلت مَتہٕ ولتم
ملاقات پیٚر سُنْد کرناو تم

ترٕہہ روزٕ پرہیز تھاوے روز
یا نبیؐ سلاما میأنی بوز

لیس نہٕ آسہِ محبتِ رسولؐ اللہ
سُے گوو غأفِل واللہ باللہ

چانین پادن لاگہٕ ہے ماز
یا نبیؐ سلاما میأنی بوز

یَنہٕ آو چونے نورِ انوار
تنہٕ پیٹھ اُمتس روٗد کتہٕ بار
نوٗرِ تجلّاہ گوشن مےٗ سوز
یا نبیؐ سلاما میٲنی بوز

نورے نبیؐ ما چھُ ژھایہٕ روزان
عاؔرف تہٕ عاشق نوٗن چھِس کڈان
حدیثِ قُدسی بوزُن گژھِ روز
یا نبیؐ سلاما میٲنی بوز

اسلام تہٕ قرآن پران ہر
پیرس پننہٕ نِس سلاماہ کر
لا اِلٰہ اِلاَّ اللہ ہر دم سوز
یا نبیؐ سلاما میٲنی بوز

مسکین صؔمد جانہٕ دُنیاہس ییلہٕ آو
تمہٕ دوہ ازلن ہیوٚتنس ناو
کردے الٰہی مطلب سوز
یا نبیؐ سلاما میٲنی بوز

❀❀❀

امہِ پیٖالہٕ ستۍ موے مےٚ بأ گرووُنم   اِدٕ ہووُنم نۄرِ رخسار
یٖیلہِ تمبلیٚوس بِر اِدٕ بووُنم   اِدٕ ہووُنم نۄرِ رخسار
گوڈٕ ہا کھأ جنس سنگرمالن   اِدٕ روے ہووُنم مےٚ لالن
تتہِ مطلب مےٚ دِیُت نم کارن   اِدٕ ہووُنم نۄرِ رخسار
بہٕ ہا پھیۆرس نے نِوستانن   دَشہِ گنجہِ مے آستانن
ژھیٚن گُنہِ ماچھُ عشقہٕ چن تارن   اِدٕ ہووُنم نۄرِ رخسار
بہٕ تہِ ہا کھڑاس ہرموکھ بالس   تتہِ لالس ما چھُم جاے
زولُنس بو أمی لولہٕ نارن   اِدٕ ہووُنم نۄرِ رخسار
وُتھی عاشق وولرٕچہِ ناوے   اِدٕ لاوے بونہِ سبزار
نفع دِیُت نم أمی کارٕ بارن   اِدٕ ہووُنم نۄرِ رخسار
تخت اوسُے حضٰ سلیمانسؑ   بخت پنُنے گوس بیدار
پادشاہ اوس یمن جاناوارن   اِدٕ ہووُنم نۄرِ رخسار

بانہٕ کاسٔتیاہ تھُری نے کرٕالن کینٛہہ اَمی کینٛہہ چھِ مولہٕ دار
اَڈی چھِ پھُٹان اَڈی لگان سالن اِ ہوونم نوٗرِ رخسار

مانٛچھ تُلراہ پھیران بالن ویٔور وۄننس انتہٕ لالن
مچھِ ہُند گرٕھان یمن گنٛڈی زالن اِ ہوونم نوٗرِ رخسار

تَہہ گری تو یمن پوشہٕ مالن اِ بالن ژھانڈ تن یار
پارٕ کوٚرنم اَمی عشقہٕ نارن اِ ہوونم نوٗرِ رخسار

صمد جانو ما وُچھ حالن
سُہ ہا چھُے وُچھان خیالن
تیمی نوٚن وۄن تِمن ما مارن
اِ ہوونم نوٗرِ رخسار

❀❀❀

مَنز مدینہٕ کے سودا گارو — فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شوٗبان
بوٗتہٕ ہاوٗ چھتھ دِل چھُم مےٚ لوٗبان — فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شوٗبان
اتھ کارِ مَنز ژور یار ستی — وُچھمو عاشقو اِد ما موٗدی
لولہٕ کاراہ چانٛیٛ چھُم خوبان — فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شوٗبان
کتہٕ آکھو کوٚت چھُکھ دژ امُت — کمہٕ جایہٕ چھےٚ سوال آمُت
میٚتہٕ عشقَن کوٚر نے زولان — فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شوٗبان
میٚتہٕ ہیٚژ مے امہٕ چی فقیری — چانٛیٛ ہو چھُم وقتِ پپری
سارِ نےٚ تھوٚد چھُمو چونےٚ شان — فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شوٗبان
یِی مےٚ اوسُم تِی ہومےٚ دیُت مے — بارِ گوناہ بروٚنٹھ پوٚک مے
توٚ ہہ نِش چھُم عملن ہُنٛد وان — فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شوٗبان
بہٕ ہا کھوٚٹ چھُس بازار دژ امُت — بد عملاہ مارنہٕ آمُت
میٚتہٕ کر تو امہٕ مائہٕ چی زان — فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شوٗبان

زاُوی جارس عشقہٕ پۆن پیۆ مے　　خبر ہیٚژ نم ییٚلہِ سۆن گومے
بے خبر چھُس کرِ کیاہ مان مان　　فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شۆبان
وُتھ شۆبان چھی لعلِ یمن　　یم تعریف باوان کومن
کاٗلی دوٗدربم مےٚ سائلم پان　　فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شۆبان

لولہٕ چانے توبہ کوٚر مے
پوٗرٕ دۆر مےٚ ماہِ رمضان
زار چھےٚ ونان یوہے صمد جان
فرٛنٹ سپٹس چھُکھ شۆبان

❁❁❁

✿

مدنو عشقُن چھُم عذاب دِپدار ہاوُم آنجنابؔ
امہِ چانہِ لولے چھُس بیتاب دِپدار ہاوُم آنجنابؔ
چھُس تشنہٕ لب چھُم اِضطراب کر تم کتھاہ ہیکھ نا ثوابؔ
چھُم چانٛئ ستھ دِل چھُم بیتاب دِپدار ہاوُم آنجنابؔ
نوٗرِ چانہِ دٕرِتھ زمین و آسمان ملک و فلک ژٕے چھی نمان
عرشس تہٕ فرشس با حجاب دِپدار ہاوُم آنجنابؔ
یُتھ نو زانکھ خوش گفا و نحنُ اقرب چھُے صفا
دربارِ عاًلی وُچھ مے خواب دِپدار ہاوُم آنجنابؔ
نازنین روزِچ تھاو تہٕ لے در دِل ژلہِ یِو پوٗرِ کھے
رِندٕ بن زندٕ مل عشقہٕ آب دِپدار ہاوُم آنجنابؔ
شَہہٕ تژاو لاہ کر دون گُتھن مُشکھاہ پھیری خوش وطن
گٔنڈرَس اندٕ دِل چھُے ژٕے کعب دیدار ہاوُم آنجنابؔ

دادین چھُ افسر عشقہٕ دود سُے زانہِ یَس کوٚرنم یہِ جود
اتھ چھا انکار کانہہ جواب دیدار ہاوُم آنجنابؑ

برینگ صمدجان پڑارِ وون
مدنو ژٕ سالس پیتہٕ سون
تس گُن کران چھُس انتظار
دیدار ہاوُم آنجنابؑ

❀❀❀

یا حسنؓ یا حسینؓ

یا حسنؓ یا حسینؓ مےٚ چھےِ چاۄنی ماے — لِلہِ وِنی روٗزِم جگرس کڑاے
چھُس غلام چوٗنے میوٗن کر پاے — لِلہِ وِنی روٗزِم جگرس کڑاے
زوٗن آفتاب اُسی شاہے حسینؓ — نبیسؐ برونٹھِ کنہِ عین تے غین
تقدیرِ سپدیوٚ کھ کتھِ پاٹھی دڑاے — لِلہِ وِنی روٗزِم جگرس کڑاے
باغہِ چھِہ پوشہِ تھرِ مُشکنہٕ دار — یا حسنؓ یا حسینؓ بوز تم زار
تُہندے ذوقہِ شوقہِ عاشق آے — لِلہِ وِنی روٗزِم جگرس کڑاے
کنو ییلہِ بوزُم تہندُے جہاد — مےٚ حض شبِ جمعہ لوے مے ناد
نوٗرِ کین پادن کرِ ہے جاے — لِلہِ وِنی روٗزِم جگرس کڑاے
دونوٚی عالمن منٛز چھو شان — توہہِ پیٹھ فِدا میوٗنے پان
محشرس منٛز آسہِ تہندُے نیاے — لِلہِ وِنی روٗزِم جگرس کڑاے
تمہٕنے بلہِ کتہِ بدنس داغ — یمہٕنے تہندے لولہِ دوٗد باغ
نارِ دٕدی عاشق آیکھ گژاے — لِلہِ وِنی روٗزِم جگرس کڑاے

اُمتی سأری منگان دُعا نظراہ کُری توٚ مے چھُ ناراہ
کھوٚنہِ منٛز کرِ ہوٚ ولولہِ متہٕ لاے للہٕ وٕنی روٗزِم جگرس کڑاے

سأیِل مسکیٖن چھُے صمدؔ جان
ہر دم ژالان عشقُن کان
تَتھ جایہِ پوٚشنَم تُہنٛدُے ساے
للہٕ وٕنی روٗزِم جگرس کڑاے

❀❀❀

چشمن چھُم برِتھ نۆر حورٕ چھَم وُچھان وٚنِسی یے
امہِ نۆرٕ تنہِ گوم سۆر حورٕ چھَم وُچھان وٚنِسی یے
ڈل چھُم مالا مال سوئنتہٕ کہِ بارانے
مےٚ ہسا آو واوٕ داوُک ناوٕ چھَم وُچھان وٚنِسی یے
راتس منٛیہ لوگمے زال ڈل اوس مالا مال
گاڈٕ ہانٛز اوس بیدار تور ما چھےٚ مان وٚنِسی یے
ڈل اوس شولہٕ ماران سیکہِ منز ژورُم دُرٕ دان
یہِ ہا زانہِ میوٗنےٚ پان چۆنہِ چھَم ہران وٚنِسی یے
ناوٕ لجہِ یارٕ بلہٕ نےٕ عاشقن چھہِ دأدی بلہٕ نے
تیل بل چھُس خریدار درگاہ تران وٚنِسی یے
کتھ وٕنی مےٚ ووستادن آب چۆو مےٚ بیتابن
کتھ چھُس لولہِ للوان سۆر چھُس بران وٚنِسی یے

پیر میوٗنے چھُ دستگیر فقیر میوٗنے دمدار
چیرٕ تھپھ چھَم دامانس طالب وُچھان وٚنسی یے

اتھ رنگہٕ مندورے
عاشق چھِ جورِ جورے
ڈبہِ تل چھُے صمدؔ جان
سرکار وُچھان وٚنسی یے

❁❁❁

اور کوٚت گژھہ کھَے دلبری	سانہِ روز ساعتھاہ سوندری
ژے چھُکھ حوٗر تَے ژے پرٛی	سانہِ روز ساعتھاہ سوندری
پانہٕ چھکھ ژٕ نیرَن سائلن	امہِ نوٗرٕ تن دٕز عاشقن
برتل اَسی عاشق کتیٚ مُری	سانہِ روز ساعتھاہ سوندری
پیغام چونُے آم نشاط	سپنہٕ دِتھ پیاران دوہ تہٕ راتھ
ڈیڈِ تل پوشن مےٚ گوٚنڈی گرِی	سانہِ روز ساعتھاہ سوندری
اچھِوَل چھُہ کھَے رِنہٕ ویرناگ	اتھ جویہِ تل مےٚ ہیٚژ مَے زاگ
اتھ یاوٕنس چھکھ بران ئری	سانہِ روز ساعتھاہ سوندری
ییٚتی روزٕ کھَے رِنہٕ سرٕ کرکھ	یم میٚأنی افسانے از پرکھ
لولہٕ باغہٕ چی یوسمن تھٕری	سانہِ روز ساعتھاہ سوندری
روخ چون ڈیشتھ دِل پھولان	باغس گُلبن پھُلیاہ لگان
یم منیٚو پیٹھ کمی ئری	سانہِ روز ساعتھاہ سوندری

شالمأر باغس چھے وُچھان تیل بل نالس چھے تران
پُرِی یو اُتی تھے گنڈِی ڈری سانہِ روز ساعتھاہ سوندری

حضرتبل چھُ سون سردار
صمدؔ جان لتس کران انتظار
یم دۄر ژیٖنے کِتی مے ہا گری
سانہِ روز ساعتھاہ سوندری

❁❁❁

لولہٕ چَن چشمن منز کرَ ے جاے سانہٕ روز مدن وارٕ کینٛہہ نہٕ پرواے
کھونہٕ منز بو کرے لولہٕ متہٕ لاے سانہٕ روز مدن وارٕ کینٛہہ نہٕ پرواے
آنگنس سائنس ہو چھُ فرش مکمل بہٕ چھسے پیاران زوٗنہٕ ڈبہٕ تل
ہنہٕ ہنہٕ مےٚ ہا چھےٚ چأنی ماے سانہٕ روز مدن وارٕ کینٛہہ نہٕ پرواے
اچھول ناگہٕ نِشہٕ بوٗز مےٚ پےَ ویرناگ عاشقن تھأوتھ سےَ
قدمن لگی تنے میوٗنے آے سانہٕ روز مدن وارٕ کینٛہہ نہٕ پرواے
ہیمال پھیر سےَ کوچہٕ بازار نأگرِ رلیہٕ لسہٕ نک میوٗن کر پاے
ہر دَم شوٗبان بہٕ چأنی دائے سانہٕ روز مدن وارٕ کینٛہہ نہٕ پرواے
دوٗرِ ژوٗرِ ہوو تھم نوٗرِ روخسار امہٕ میأنہٕ ودنک کیاژِ چھےَ نہٕ عار
یمن مائنزِ نمن مےٚ ہا پیٛیہٕ ہاے سانہٕ روز مدن وارٕ کینٛہہ نہٕ پرواے

دوگنٹیار ترٛأوِتھ کر تم وفا دۄر متہٕ ژلتم کیٛاہ چھے نفع
مےٚ ناچھےٚ ژےٚ رۄس گُنہِ ووٗنی جاے ساںنہِ روز مدن وارِ کینٛہہ نہٕ پرواے

نظراہ کرکھ نا صمدؔ جانس
پکنس ٹِکنس تہٕ ایمانس
لولہٕ چانہِ بدنس للوٗنی کژاے
ساںنہِ روز مدن وارِ کینٛہہ نہٕ پرواے

❁❁❁

یِی ونہِ پپر میٛون تِی ہا بنہِ لولو
طائلبس جامہٕ تنہِ تِی ہا بنہِ لولو
مشتاق مو گژھ قطیرن تہٕ دژاین
اورٕ پھیرٕ غائفل انہِ تِی ہا بنہِ لولو
بوٚمبُر چھُ پھیران باغن تہٕ چمنن
یمبرزل یور انہِ تِی ہا بنہِ لولو
شیرین تہٕ فرہاد بو ہو لالیس ناد
کوہس کُن آب انہِ تِی ہا بنہِ لولو
مجنوٗن چھُ پھیران نٔجدٕ کمن بالن
مجنوٗن لأل انہِ تِی ہا بنہِ لولو
نأگی راے ڈُنگل گوم تلپاتال
تمن کونہٕ عشق سنہِ تِی ہا بنہِ لولو

زُوٗن آفتابس پتہٕ پتہٕ چھَ لاران
انہِ گٹہِ گاش انہِ تِی ہا بنہِ لولو
یوسفؑ تے زلیخا وڑاے ہفت خانس
مصرُک راجہِ انہِ تِی ہا بنہِ لولو
تس شیخ صناعس رِندٕ مردانس
ہیٚنٛز یاٗزٕ یور انہِ تِی ہا بنہِ لولو
وِتہِ وتہِ پکھ تو موٗختہٕ ہار چھکھ تو
صمدجان چانہِ کنہِ تِی ہا بنہِ لولو

❁❁❁

نعتِ شریف

اکہِ نظرِ چانے اَئینس ژلیم شر — مےٚ کرتم مدٕنچ نظر یا محمدؐ
تھوَ ے لولہٕ پیالن بٔری بٔری دوٕ ہر — مےٚ کرتم مدٕنچ نظر یا محمدؐ
یمن دون چشمن رحمت چھےٚ چأنی — یمن آسمانن وُزمل چھےٚ چأنی
دِتےُ پانہٕ ذاتن تھزر یا محمدؐ — مےٚ کرتم مدٕنچ نظر یا محمدؐ
یمن لولہٕ گژاین لگے پأری پأری — ووٚمیدوار نوٗرس چأنس چھِ سأری
عطا پانہٕ کوٚر تھم پزر یا محمدؐ — مےٚ کرتم مدٕنچ نظر یا محمدؐ
گوٚمُت چھُس بہٕ بے ستھ ژٕ کرتم حمایت — گرٛھن علمِ لدنی پیرن وٕنم کتھ
یمن پایہِ نےٕ تل مرے یا محمدؐ — مےٚ کرتم مدٕنچ نظر یا محمدؐ
پشت پدر آس ژٕ میأنی سِتم کاس — دِتم نوٗرِ اخلاص مےٚ کرتم پنُن پاس
بو کٔیاہ محشرس مژ کرے یا محمدؐ — مےٚ کرتم مدٕنچ نظر یا محمدؐ
زبأنی چھُم پَرپَر پیوٚمُت چھُس بہٕ بے زر — سبٹھاہ چھُس بہٕ مضطر وٕدِتھ چھُم مرمر
یمے آیہِ عاشق ۂری یا محمدؐ — مےٚ کرتم مدٕنچ نظر یا محمدؐ

دِتم علمِ لدنی مےٚ کرتم حمایت   نفع کُنز رٕ ہیے منز ہاوتم کُنیِ وتھ
تتھن دامنس تھپھ کرے یا محمدؐ   مےٚ کرتم مدیٚچ نظر یا محمدؐ
بوٚ پیٛوس آسمانٔی گوٗلس داٗن دانٔی   کرُم پاسبانٔی دِتم عقلِ ثانٔی
کوٗتاہ بےٚ دوربر زرے یا محمدؐ   مےٚ کرتم مدیٚچ نظر یا محمدؐ
ژےٚ کاٚتیاہ پردے دوٗدس چانہِ دردے   یم چاےٚنی مردے تم چھِ گرمےٚ سردے
بوٚ چھُس چانہِ بر تل گدا یا محمدؐ   مےٚ کرتم مدیٚچ نظر یا محمدؐ
پگاہ محشرس منز رویس بنیم حال   ژٕ چھکھ سوان رہبر ژیٚنےٚ حض ونے حال
فداہ سر صمدجان کران یا محمدؐ   مےٚ کرتم مدیٚچ نظر یا محمدؐ

❀❀❀

گاش

گاش آو تے گژھ بیدارٕ ے مولہٕ ناو تن سہٕ خریدارٕ ے
ہندرِ بیدار گژھ وارِ وارٕ ے مولہٕ ناو تن سہٕ خریدارٕ ے
ژٕے ہووتھم نوٗرِ روخسارے دِتہٕ درشُن ہا میانہٕ یارٕ ے
نیب تھاوتم کتھ شاہِ پیارے مولہٕ ناو تن سہٕ خریدارٕ ے
آبہٕ جویاہ تہندے خویاہ موے واللیل شوٗبان رویاہ
پاد تٕہندی ویرِ شہجارے مولہٕ ناو تن سہٕ خریدارٕ ے
یَنہٕ روشکھ اِدِ لس نہٕ پوشکھ سہٕ ہا کھیٲوان کاٗلی ارمانے
چشمہٕ ڈیشہِ مکھ گُلِ انارے مولہٕ ناو تن سہٕ خریدارٕ ے
گرٕیٹہٕ بل چھے عشقُن سودا ژھل نرماو اِدِ نیرِ مأداہ
شوگہٕ ٹھس تھاو پھلس لگہٕ دارے مولہٕ ناو تن سہٕ خریدارٕ ے

ناوِ سأٔلس چھُم جانانے واو ڈٲپِتھ نم رٹہِ سُہ پانے
دۄر متہٕ ژٕل تہٕ ہاہاٚنز یارے مولہِ ناو تن سُہ خریدارَے

چانہِ لولے شہزادِ ڈٲپِتھم
مأٔلہِ أندرَے زۄنہِ ڈبہِ پٲٹھِم
صمدؔ جانس بۄیہِ پتہٕ دُبارے
مولہِ ناو تن سُہ خریدارَے

❀❀❀

پاسِ اٰخر

سر پاسہِ اٰخر دِل پھولہٕ ناوی — عید کرناوِی آرامہٕ سان

کوٚستوٗری بولہِ ستی سُلہِ وُزٕ ناوی — عید کرناوِی آرامہٕ سان

دوٗر ییٚلہِ نیرکھ فضول پھیرکھ — لوکچار ژینے گژھی واٗران

دانس دانس حساب منگہٕ ناوی — عید کرناوِی آرامہٕ سان

خشم تژ اودوٗ رکُن چشمہٕ تھاوبون گُن — رُت بنکھ ژٕ پرہیزگار

لولہٕ چبن چشمن آب برناوِی — عید کرناوِی آرامہٕ سان

کوٚت گژھکھ سوندری سانہِ روز ساتھاہ — ہےٚ کرے مہمان داٗری یے

مس چیتھ مس چھکھ اَسہِ چاوِناوی — عید کرناوِی آرامہٕ سان

سنگ دِل کیٛا زِ چھکھ تنگ گے عاشق — منگ کیٛاہ گژھی جائیداد

خستہٕ گے عاشق دیدار ہاوی — عید کرناوِی آرامہٕ سان

سوٚنتھ پھوٚل بہار آو کستوٗ رنوٚن دژاو — بوٗلیاہ کران چھے اذکار

پنجرس تھاوتن پٔچھ نزاشہ برناوی — عید کرناوِی آرامہٕ سان

سر پاسِ أءِژر دِل کر بیدار چشمن بنی دیدار
عشقُن معرفت پانہٕ چاوٕناوی عید کرناوِی آرامہٕ سان

مسکین صمدجان ژٕ گس روشکھ
ییٚتہٕ گُس چھُم وفادار
عرض کر نیٖسٕ جگر پھوٚلراوی
عید کرناوِی آرامہٕ سان

❁❁❁

نعتیہ کلام

دُرِ دانہٕ دود چھُم چھہٕ سا ژالان	یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان
شاہ حسنؓ شاہ حسینؓ چھُے بلند شان	یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان
غمخوارِ اُمتّس نظراہ تراو	گوناہ چھِم غاٲلب سپدیم تاو
منظورِ طاٲلب گژھِ یک آن	یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان
قدمن چانین لگہٕ ہا پاٲری	رنگہٕ رنگہٕ یاٲری چاٲنی چھَم
عاٲرِفن عاشقَن چونے تھان	یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان
حضرت آدمسؑ کُمی مُژر لر	حواؑ ییٚلہِ وژالیس یلہٕ گوس بر
نوٗرِ ہستی ہیٚرِ بونہٕ سپدُس سژان	یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان
حضرت آدمسؑ چھُےٚ چاٲنی تن	شریعت ژاٲلن چھُم اوم پن
تنہِ چھُم اقرارہِ چھُم کان	یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان

مرہم کر تم یتھ زخمس لولن چآنی کوٚر نس پس
مأل چھُم درِدس مشکھاہ جان یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان
پُش بن میوٚنُے چھُکھ رحمت میٚے نِشہِ کر تو دوٗر غفلت
تُہی چھِو مدینکی شاہِ خوبان یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان
لولن چآنی زأُلم پَر
دیدارِ چانِیُک روٗدُم شر
پرٕژھیوٚن مرِ ما یہِ صمدجان
یا رسولؐ اللہ اَسہِ ہاو پان

❁❁❁

نعتیہ کلام

قلبٕچ زیو زبان اولَے شرٛاکھ   نۄرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ
امتُک غمخوار یُتھ ما چھُ بیاکھ   نۄرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ
حضرتِ آدمسؑ گوش نادَن   آدن تُھنڈُے چھُے با دم
ژورِ چیزٕ اَڈرِتھ ءستی چھُس خاک   نۄرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ
شاہ پَر زانتن آنسرورؐ   پگاہ مُژراوی جنتس بَر
تیٚلہِ چھُکھ درویش ییٚلہِ بنکھ خاک   نۄرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ
ژھوہ چھُے ماران بے انصاف   انصار ترٛوٗن بر کوہِ قاف
گاہ اوس وُڑان گاہ بنیوٗکھ خاک   نۄرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ
کاوو نیر تو پھیر تو کعبس   آغس ؤنٛزِ تتہِ میوٗن
مدٕین جل گژھ تتہِ مل خاک   نۄرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ

چلنچ گُل ہا چھے سو کوٗر دوشوٚنی عالمن پہاے رنگہٕ زوٗر
حضرت فاطمہؓ گُلہِ کُے شاخ نوٗرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ

تس کیاہ رحمتس گژھِ یو کم
سأیِل صمدؔ جانس کاستم غم
سرِ گوو عاشقن مطلب وژاکھ
نوٗرِ یزدأنی شاہِ لولاکؐ

❁❁❁

وَحدَہٗ لاَشَریک کرتن سَرَے — تس ما چھُے پرے کینْہہ
ہر شایہِ میلتھ چھُے ذرٕ ذرَے — تس ما چھُے پرے کینْہہ
بنْیادِ آدم پأدٕ کوٚر ذاتن — فرمان آو ملکن
پَس گو وا بلیس سُہ ہالوٗگ درَے — تس ما چھُے پرے کینْہہ
لاگنے کر تو ہا زمیندارے — ہردے ہو گرٛھنے امبار
لُکہٕ ہنٛزٕ لاگنَے دوران چھہِ خرے — تس ما چھُے پرے کینْہہ
متہِ مجنوٗنو لأل چھس چأنی — نُجدٕ کنٛن بالن کھسان
ژٕ ہا چھکھ شوٗبان میوٗن شوہرے — تس ما چھُے پرے کینْہہ
کپسا ؤوے کپسے ڈارس — یارس ہیوٚت مَے منیہ بیول
ڈر چھُم اتھ مالگیم پھرٕ ورے — تس ما چھُے پرے کینْہہ
مالیُن آیہِ کھِے ہا سونہٕ کوٗری — پردن تل چھِے جاے
وأرِیوٗ زانتن پنہٕ نُے گرے — تس ما چھُے پرے کینْہہ

دوراہ کر تو ہا پانہٕ میٲنیو سمسار چھُے بے وفا
اَنٛد مزار اٰخر دودران یم لرے تس ما چھُے پرے کینٛہہ

حٲران ما گژھ ہا صمدؔ جانے
دوران چھُ لاپرواے
پٲدٕ چھِن کرٛیٔمتی ماذٕ تہٕ نرے
تس ما چھُے پرے کینٛہہ

❁❁❁

آءخر مرکھ

یێتہِ کونہٕ پانو سرٕ کرکھ ‏ ‏ ‏ آءخر مرکھ آءخر مرکھ
نامے اعمال پنہٕ نی پرَکھ ‏ ‏ ‏ آءخرِ مرکھ آءخر مرکھ
موتُن یہِ بازر دوٗر چھا ‏ ‏ ‏ لا تیٚمی کوٚر سےٗ مرِ نہٕ زانہہ
عملاہ گُرِتھ شاہی کرکھ ‏ ‏ ‏ آءخر مرکھ آءخر مرکھ
کارے بدس جہنم تیار ‏ ‏ ‏ عاشقن بِن جنتس ژٕ لار
تمہِ کین گُلین ہو گوڈ برکھ ‏ ‏ ‏ آءخر مرکھ آءخر مرکھ
وآران تہِ آباد ءستیٚ رٹھ ‏ ‏ ‏ سو چھے نشأنی خدأیت
اِدِ ما ژٕ کأنسہِ ہُند دوکھ زرکھ ‏ ‏ ‏ آءخر مرکھ آءخر مرکھ
ہر ذالتس چھُے جان سےٗ دِوان ‏ ‏ ‏ موت چھُے تہنٛدُے واپس نِوان
تُہندین رنگن گُن سأل کرکھ ‏ ‏ ‏ آءخر مرکھ آءخر مرکھ

یُس لۆگ تاوے عشقہٕ نے دیوانہٕ کۆر نے مشکہٕ نے
توٚتتھ وأتتھ ژٕ آیہٕ پرکھ أءخر مرکھ أءخر مرکھ

مسکین صؔمدجان قبرٕ وس
مرنٔک انصاف کیٛاہ چھُ لس
ییٚتہٕ یِی کرکھ تتہٕ تِی سرکھ
أءخر مرکھ أءخر مرکھ

❀❀❀

حسن رضؓ تہٕ حسین رضؓ

کارِ نیکی کر تہٕ اتھ منز چھُے نفع
رُت نبیؐ جانانہٕ اُمتس چھُم شفاء

نِشہِ پانس دوٗر غفلت کر دفع
رُت نبیؐ جانانہٕ اُمتس چھُم شفاء

گردِ نعلانس مے رٹھ تم پیشواہ
چشمہٕ وندٔ ے دوٗر ریہٕ تراوکھ مے زانہہ

چائنی لولن سپنہٕ ژوٗٹنم چھُم تپھا
رُت نبیؐ جانانہٕ اُمتس چھُم شفاء

نار سِیٖندے تارٕ تارن نورِ دید
شاہ حسن شاہ حُسین چھےُ مے عید

پر دروٗدا پنہٕ زانکھ خوش گفا
رُت نبیؐ جانانہٕ اُمتس چھُم شفاء

شاہ حسن شاہ حُسین چھِ نورِ دید
زہنہٕ تہندے لولہٕ اُمتس اُسہٕ عید

اہلِ بیتن گژھِ نزدیک کر جفاح
رُت نبیؐ جانانہٕ اُمتس چھُم شفاء

تس یزیدس گوو ابلیس زورور
مارٕ گری نے شاہ حسنین آس نہٕ عار

تہندِ دستے اوس تقریر گے وفا
رُت نبیؐ جانانہٕ اُمتس چھُم شفاء

روزِ محشر آسہِ گرمی کیاہ چھُ پاے
پیرٕ چائنس دامنس تل چھےُ مے جاے

صؔمد جانس اٰئینک مل کر سفاہ
رُت نبیؐ جانانہٕ اُمتس چھُم شفاء

❀❀❀

سٔجدو سجادتھ رحمت چھُ چأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی
یَس پھوٚر عشق سٕے بنیوٚ و فأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی
دربارِ چأنے کانٛہہ گوو نہٕ خألی عاشق چھِ وأنی حد تے شک
شوقہٕ چانہٕ گلان زَن شِنہٕ مأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی
مس چھُ دریاو پتھ ہِنا روزَکھ وَتھ لٔبتھ تژأوی زِ حسد تہٕ شک
اتھ سٕے محرم تیمی کتھ مأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی
یم چھِ ؤلیٔہتی چأنی امارن تم چھِ بیدار ژون پہارن
تمو وُچھ دپدو نورِ یزدأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی
منتھاہ تھأوی تو اَسہِ گوناہ گارن پیاران أسی چھی دیدارس
عأرِفن تہٕ عاشقن رحمت چھُ چأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی
پژی یے پرتہٕ پان ژٕ گنٕے زانتو مانتو آدم چھے دیدار
ونحنُ اقرب چھے قدر دأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی
سینہٕ چھے دوٚ دمُت مےٚ صمد جانس کینہٕ تژاو در دِلو وُچھ میوٚن حال
زخمن مرہم شوٗبہٕ نے مےٚ چأنی یَس دِکھ تس چھَم منت چأنی

منقبت شریف میر سید قادریؒ

سأیِل أسی چھِ نا مرِید چأنی میر سید قادریؒ رحمأنی

ڈیڈِ تل أسی کرووے پاسبأنی میر سید قادریؒ رحمأنی

ڈیڈِ تل روٗزِتھ گرٛ مےٚ عرضی پیرِ میانہٕ یہِ ھض چھُم چأنٛی مرضی

دامانہٕ چون چھُم سامأنی میر سید قادریؒ رحمأنی

زخمن میانین گرِ تو دوا برٕ تل پیاران چھُس بے نوا

بڑِ آغہٕ بڑٕ ھض چھے سلطأنی میر سید قادریؒ رحمأنی

دلدارِ رات دوہ ژٕینے گن آس ژورن یارن ہُند کرتم پاس

ژورِ وتہِ تھنز چھُم مہربأنی میر سید قادریؒ رحمأنی

چندٕ چھوٚن مرِیدا نابکار آس زانہہ متہٕ گرِ توم خجل تے خار

نابکار پأن میوٚن ڈولأنی میر سید قادریؒ رحمأنی

وندٕ چھُم چھوٗنے چندٕ بُری توم
آغہٕ میٲنہٕ عناتھ نظر کُری توم

وُسیلہٕ دار چھُم شاہ کرمانی
میر سید قادریؒ رحمانی

رُمہٕ رُمہٕ دَگ چھُم موے والن
لولہٕ چانہٕ وتہٕ پیٹھ چھُ سے پیاران

دمبدم پیرٕ چھُم منت چانی
میر سید قادریؒ رحمانی

کوچن چانین سُجدٕ کرٕ ہے
نُجدٕچ لٲلاہ لولاہ برٕے

یم چانہٕ وتہٕ پکی تم چھِ چانی
میر سید قادریؒ رحمانی

حضرت صدیقؓ صاٮ۪ب کوتاہ چھُ جان
حضرتِ عمرسؓ چھُ رونہٕ دامان

باحیا چھُم شاہ عثمانیؓ
میر سید قادریؒ رحمانی

حضرت علیؓ شوٗب ژوٗرِم یار
دمبدم رات دوہ اوس بیدار

پانژِم چھُم نبی جانانی
میر سید قادریؒ رحمانی

اُلفس تہٕ میمس کُنے مِلہٕ ژار
طالبس پیرس چھُ یوہَے کار

پانہٕ میٲنہٕ ما روز بے زانی
میر سید قادریؒ رحمانی

شانن پیٹھ چھُم واریاہ بار
پیرٕ میٲنہٕ مے حض گژھِ چون دیدار

آلو کوٗر نے صمدؔ جانی
میر سید قادریؒ رحمانی

❀❀❀

یِکھنا میٛتہِ بروٚنٹھہٕ کنہِ	پادَن بو کرٕ ہے مونہِ
کتھ پوٚنشہِ کرٕ ہو ننہِ	پادَن بو کرٕ ہے مونہِ
یُس چھُم قبیلہٕ کرٚون	سُہ ہا چھےٚ جانانہٕ میوٗن
پرٚدس مُژراو تنہِ	پادَن بو کرٕ ہے مونہِ
گُنزٕس کاُژاہ چھہٕ ماے	وَنتو کتہِ چھس جاے
عاشقن چھہٕ روزان ونہِ	پادَن بو کرٕ ہے مونہِ
باغاہ بنوٚوُم مےٚ جان	یِکھنا ہاوَکھ ژٕ پان
چینہٕ چہٕ وَتھرس کنہِ	پادَن بو کرٕ ہے مونہِ
خدمت کرٕ ہے بہٕ چاٗنی	لاٗلاہ چھسے بہٕ پژاٗنی
آلو کرٚوُم گرٕ ننہِ	پادَن بو کرٕ ہے مونہِ

نیرو باغس گُن پوشن دِمہٕ وَے وُٕنی
مُشکاہ یوان ہنہٕ ہنہٕ پادَن بو کرٕ ہے مونہٕ
یُتھ نو کرٕ ہم ژٕ فاش نقشس گُس چھُم نقاش
میٚتہٕ کونہٕ نقشاہ کھنہٕ پادَن بو کرٕ ہے مونہٕ
یم آسان با فقیر تہٕمنے یوان عشقُن تیر
مأ کر ونان چھُکھ انہٕ پادَن بو کرٕ ہے مونہٕ

مسکین صمد جانؔ چھُ گیر
زورٕ ور وُچھُن تقدیر
اَلن گژھان چھا گونہٕ
پادَن بو کرٕ ہے مونہٕ

❀❀❀